




Mašina za pranje/sušenje

Korisnički priručnik



B5DFT88442W

2820530734/ BS/ / 17. 4. 2024. 14:32



RECIKLIRANI I
RECIKLABILNI PAPIR

Prvo pročitajte ovaj korisnički priručnik!

Poštovani korisnici,

Hvala na odabiru proizvoda Beko product. Nadamo se da ćete na najbolji mogući način iskoristiti svoj proizvod koji je napravljen s visokim kvalitetom i vrhunskom tehnologijom. Iz tog razloga, pročitajte ovaj kompletan korisnički priručnik i sve druge prateće dokumente pažljivo prije korišćenja proizvoda.

Slijedite sva upozorenja i informacije iz korisničkog priručnika. Na taj način štitite sebe i svoj proizvod od mogućih opasnosti.

Sačuvajte korisnički priručnik. Ako ovaj proizvod predate trećem licu, priložite i ovaj korisnički priručnik. Uslovi garancije, načini upotrebe i rješavanja problema za vaš proizvod navedeni su u ovom uputstvu.

Simboli i definicije

Sljedeći simboli se koriste u korisničkim priručniku:

	Opasnost koja može za rezultat imati smrt ili ozljedu.
	Važne informacije ili korisni savjeti za upotrebu.
	Pročitajte korisnički priručnik.
	Materijali koji se mogu reciklirati.
	Upozorenje na vruću površinu.
UPOZORENJE	Opasnost koja može dovesti do oštećenja imovine proizvoda ili okoline

Sadržaj

1 Sigurnosna uputstva.....	4
1.1 Predviđena namjena	4
1.2 Sigurnost djece, ugroženih osoba i kućnih ljubimaca.....	4
1.3 Sigurnost od električnih instalacija.....	5
1.4 Sigurnost pri rukovanju	6
1.5 Sigurnost pri ugradnji	6
1.6 Sigurnost pri radu	8
1.7 Bezbijednost sušenja	9
1.8 Sigurnost pri održavanju i čišćenju	11
2 Važna uputstva za okoliš	12
2.1 Usklađenost sa WEEE direktivom	12
2.2 Informacija o ambalaži	12
3 Tehničke specifikacije.....	13
4 Ugradnja	15
4.1 Prikladno mjesto ugradnje.....	15
4.2 Montaža poklopca donje ploče	15
4.3 Uklonite sigurnosne vijke za transport	16
4.4 Priključivanje na dovod vode.....	16
4.5 Priključivanje drenažnog crijeva na odvod	17
4.6 Podešavanje postolja.....	18
4.7 Priključak na napajanje električnom energijom	18
4.8 Rukovanje proizvodom	18
5 Uvodna priprema	19
5.1 Razvrstavanje rublja	19
5.2 Pripremanje rublja za pranje.....	19
5.3 Savjeti za uštedu energije.....	20
5.4 Pokretanje.....	20
5.5 Punjenje mašine rubljem	20
5.6 Ispravan kapacitet punjenja.....	20
5.7 Korištenje deterdženta i omekšivača.....	21
5.8 Savjeti za efikasno pranje.....	23
5.9 Savjeti za efikasno sušenje	25
5.10 Trajanje prikazanog programa	26
6 Rukovanje proizvodom	26
6.1 Upravljačka ploča	27
6.2 Simboli na ekranu.....	28
6.3 Priprema mašine	28

6.4 Izbor programa pranja	29
6.5 Programi pranja	29
6.6 Odabir temperature.....	31
6.7 Odabir brzine obrtanja	31
6.8 Programi sušenja.....	32
6.9 Programi za pranje i sušenje.....	33
6.10 Tabela programa i potrošnje.....	34
6.11 Odabir pomoćne funkcije	36
6.11.1 Pomoćne funkcije	37
6.11.2 Funkcije/Programi odabrani pritiskom funkcijskih tastera na 3 sekunde	38
6.12 Koraci sušenja	39
6.13 Vrijeme završetka	40
6.14 Pokretanje programa	41
6.15 Brava vrata za punjenje	41
6.16 Promjena odabira nakon početka rada programa	42
6.17 Poništavanje programa	43
6.18 Završetak programa	43
6.19 Funkcija HomeWhiz i Funkcija daljinskog upravljanja.....	43
6.19.1 Podešavanje HomeWhiz.....	44
6.19.2 Podešavanje mašine za pranje rublja koja je povezana s računom drugog korisnika.....	45
6.19.3 Brisanje podudarnosti računa HomeWhiz	45
6.19.4 Funkcija daljinskog upravljanja i njena upotreba.....	45
6.19.5 Otklanjanje smetnji	46
7 Održavanje i čišćenje.....	46
7.1 Čišćenje ladice za deterdžent	47
7.2 Čišćenje vrata za punjenje i bubnja	47
7.3 Čišćenje tijela i upravljačke ploče	47
7.4 Čišćenje filtera za ulaz vode	47
7.5 Ispuštanje preostale vode i čišćenje filtra pumpe	48
8 Otklanjanje smetnji	49
9 ODRICANJE ODGOVORNOSTI / UPOZORENJE.....	54



1 Sigurnosna uputstva

Ovo poglavlje sadrži sigurnosne upute potrebne da bi spriječili rizik od fizičke ozljede i materijalne štete.

Naša kompanija ne snosi odgovornost za štetu koja može nastati ako se ove upute ne poštuju.

- Postupke instalacije i popravke uvijek mora obavljati ovlašćeni servis.
- Koristite samo originalne rezervne djelove i pribor.
- Ne popravljajte i ne mijenjajte nijednu komponentu proizvoda ako to nije jasno naznačeno u uputstvu za upotrebu.
- Ne modifikujte proizvod.



1.1 Predviđena namjena

- Vijek trajanja vašeg proizvoda je 10 godina. Tokom ovog perioda, originalni rezervni dijelovi će biti dostupni za ispravan rad uređaja.
- Ovaj proizvod je dizajniran za upotrebu u domaćinstvu. Nije za komercijalne svrhe niti se smije koristiti izvan svoje namijenjene upotrebe.
- Koristiti samo za pranje i sušenje tekstilnih proizvoda koji su na odgovarajući način označeni.

- Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu pogrešnim korištenjem ili nepravilnim rukovanjem.
- Uređaj je namijenjen za korištenje u domaćinstvu i sličnu primjenu. Na primjer;
 - Kuhinjama za osoblje prodavnica, kancelarija i drugih radnih okruženja;
 - Rančevi,
 - Za goste u hotelima, motelima i drugim sličnim objektima koji nude usluge smještaja
 - Noćenje s doručkom, okruženjima nalik hostelu
 - Zajedničkim prostorima stambenih blokova ili praonica



1.2 Sigurnost djece, ugroženih osoba i kućnih ljubimaca

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija, i osobe sa ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, osobe koje nemaju dovoljno znanja ili iskustva ako su pod nadzorom ili su im date upute koje se tiču

upotrebe uređaja na siguran način proizvoda i opasnosti koje uključuju.

- Djecu mlađu od 3 godine bi trebalo držati podalje osim u slučaju da su pod neprestanim nadzorom.
- Električni proizvodi su opasni za djecu i kućne ljubimce. Djeca ili kućni ljubimci ne smiju se igrati, penjati se ili ulaziti u proizvod. Prije upotrebe provjerite unutrašnjost proizvoda.
- Koristite dječju bravu da biste spriječili djecu da se na bilo koji način miješaju oko proizvoda.
- Nemojte zaboraviti zatvoriti vrata za punjenje kada napuštate prostoriju gdje je proizvod smješten. Djeca i kućni ljubimci mogu se zaključati unutra i utopiti.
- Djeca ne bi trebala obavljati aktivnosti čišćenja i održavanja bez nadzora odrasle osobe.
- Materije za pakiranje držite dalje od djece. Opasnost od ozljede i gušenja.
- Sve deterdžente i aditive koji se koriste za proizvod držite dalje od dohvata djece.
- Odrežite kabel za napajanje i polomite i deaktivirajte mehanizam za zaključavanje

vrata za punjenje prije odlaganja proizvoda radi sigurnosti djece.



1.3 Sigurnost od električnih instalacija

- Proizvod bi trebao biti isključen za vrijeme ugradnje, održavanje, postupaka čišćenja i popravke.
- Oštećene kablove za napajanje treba zamijeniti ovlašteni servis kako bi se spriječila moguća opasnost.
- Proizvod ne bi trebalo napajati preko vanjskog prekidača kao što je tajmer ili biti povezan na strujno kolo koje se redovno uključuje i isključuje pomoću uređaja.
- Ne stavljajte kabl za napajanje ispod proizvoda ili na stražnju stranu proizvoda. Ne stavljajte teške predmete na kabel za napajanje. Nemojte previše savijati, gnječiti i postavljati kabl za napajanje uz izvor topline.
- Za upravljanje proizvodom ne koristite produžni kabel, višestruku priključnicu ili adapter.
- Utikač mora biti lako dostupan. Ako to nije moguće, na električnoj instalaciji bit će dostupan mehanizam koji ispunjava zakone o električnoj

energiji i koji isključuje sve priključke iz mreže (osigurač, prekidač, glavni prekidač itd.).

- Ne dodirujte utikač mokrim rukama.
- Kad isključujete uređaj, ne držite kabl za napajanje, već utikač.
- Provjerite da utikač nije mokr, prljav ili prašnjav.

1.4 Sigurnost pri rukovanju

- Isključite proizvod prije premještanja, uklonite izlaz za vodu i glavne priključke za vodu. Ispustite vodu koja je ostala unutar proizvoda.
- Ovaj je proizvod težak, nemojte sami sa njim postupati. Nemojte držati ekstrudirane dijelove kao što su vrata za punjenje rublja za podizanje i pomicanje proizvoda. Gornji pladanj treba da bude čvrsto pričvršćen prilikom pomjeranja.
- Vaš proizvod je težak; treba pažljivo da ga nose dvije osobe ako ima stepeništa. Ako proizvod padne na vas, to može uzrokovati ozljede. Nemojte udarati i ispuštati proizvod dok ga nosite.
- Nosite proizvod u uspravnom položaju.

- Vodite računa da crijeva za dovod i odvod vode, kao i napojni kabl ne budu savijeni, stisnuti ili zgnječeni prilikom postavljanja proizvoda na njegovo mjesto nakon postupaka ugradnje ili čišćenja.

1.5 Sigurnost pri ugradnji

- Provjerite informacije u priručniku i uputama za instalaciju kako biste pripremili proizvod za instalaciju i provjerite jesu li električna mreža, dovod čiste vode i utičnica za vodu prikladni. Ako nisu, pozovite električara i vodoinstalatera da prilagode instalacije po potrebi. Ove radnje su odgovornost kupca.
- Prije instaliranja provjerite ima li oštećenja na proizvodu. Nemojte instalirati proizvod ako je oštećen.
- Može doći do povreda ako ruke stavite u nezaštićene prereze. Zatvorite rupe na sigurnosnim vijcima za transport plastičnim čepovima.
- Nemojte ugrađivati niti ostavljati proizvod na mjestima gdje bi mogao biti izložen vanjskim uvjetima okoline.

- Nemojte instalirati proizvod na mjestima na kojima temperatura može pasti ispod 0 °C.
- Proizvod nikada ne stavljajte na pod prekriven tepihom ili na sličnu podlogu. To može stvoriti opasnost od požara jer sprječava protok zraka odozdo.
- Stavite proizvod na ravnu i tvrdu površinu i iznivelišite ga pomoću podesivog postolja.
- Uređaj povežite na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem sa voltažom navedenom na tipskoj naljepnici. Provjerite je li uzemljenje izvršio stručni električar. Nemojte koristiti proizvod bez odgovarajućeg uzemljenja prema lokalnim/ nacionalnim propisima.
- Uključite proizvod u utičnicu s vrijednostima napona i frekvencije koje odgovaraju onima navedenim na tipskoj naljepnici.
- Ne stavljajte proizvod u olabavljene, slomljene, prljave, masne utičnice ili utičnice koje su ispale iz svog ležišta ili utičnice s rizikom od dodira s vodom.
- Koristite novi set crijeva koji ste dobili uz proizvod. Ne koristite ponovo stare kompletne crijeva. Nemojte prespajati crijeva.
- Priključite crijevo za dovod vode direktno na slavinu za vodu. Pritisak iz slavine treba da bude najmanje 0,1 MPa (1 bar) i maksimalno 1 MPa (10 bara). 10 do 80 litara vode bi trebalo da teče iz slavine u minuti da bi proizvod ispravno funkcionisao. Ako je pritisak vode iznad 1 MPa (10 bara), treba postaviti ventil za smanjenje pritiska. Maksimalna dozvoljena temperatura je 25 °C.
- Postavite kraj crijeva za ispuštanje vode na odvod za prljavu vodu, umivaonik ili kadu.
- Postavite kabl za napajanje i crijeva bez otako da ne postoji opasnost od spoticanja.
- Nemojte ugrađivati proizvod iza vrata, kliznih vrata ili na neko drugo mjesto koje će spriječiti potpuno otvaranje vrata.
- Ako na proizvod treba postaviti sušilicu, popravite ga odgovarajućim priključnim aparatom nabavljenim u ovlaštenom servisu.

- Postoji opasnost od kontakta s električnim dijelovima kada se uklone gornje posude. Nemojte rastavljati gornju ladicu proizvoda.
- Postavite proizvod najmanje 1 cm od rubova namještaja.
- Uvjerite se da je prostorija u kojoj se izvodi instalacija adekvatno ventilirana, jer može postojati rizik da neželjeni plinovi izlaze iz uređaja zapaliti druga goriva u prostoriji ili doći u interakciju s otvorenim plamenom.

1.6 Sigurnost pri radu

- Kada koristite aparate, koristite samo deterdžente, omekšivače i dodatke za pranje veša.
- Na proizvodu nemojte koristiti kemijska otapala. Ovi materijali sadrže opasnost od eksplozije.
- Nemojte koristiti pokvaren ili oštećen proizvod! Isključite proizvod s napajanja (ili isključite osigurač na koji je povezan), zatvorite slavinu za vodu i pozovite ovlašteni servis.
- Ne stavljajte izvore paljenja (zapaljene svijeće, cigarete, itd.) ili izvore topline (pegle, peći, pećnice, itd.) na ili blizu

- proizvoda. Ne stavljajte zapaljive/eksplozivne materijale blizu proizvoda.
- Ne penjite se na proizvod.
- Isključite proizvod i zatvorite slavinu ako nećete koristiti proizvod duži vremenski period.
- Deterdžent/materijal za održavanje može prskati iz fioke za deterdžent ako je otvorena dok mašina radi. Kontakt deterdženta sa kožom i očima je opasan.
- Vodite računa da se kućni ljubimci ne penju u proizvod. Prije upotrebe provjerite unutrašnjost proizvoda.
- Nemojte prisilno otvarati zaključana vrata za punjenje. Vrata će se otvoriti kada se pranje završi. Ako se vrata ne otvore, primijenite rješenja koja su data u slučaju greške „Vrata za punjenje se ne otvaraju” u odjeljku za rješavanje problema.
- Nemojte prati elemente kontaminirane benzinom, kerozinom, benzenom, reduktorima, alkoholom ili drugim zapaljivim ili eksplozivnim materijalima i industrijskim hemikalijama.
- Nemojte direktno koristiti deterdžent za kemijsko čišćenje i nemojte prati, ispirati

ili centrifugirati rublje kontaminirano deterdžentom za kemijsko čišćenje.

- Ne stavljajte ruke u rotirajući bubanj. Sačekajte dok se bubanj prestane okretati.
- Ne stavljajte ruku ili metalni predmet ispod mašine za pranje veša.
- Ako perete veš na visokim temperaturama, ispuštena voda za pranje bi mogla izgorjeti vašu kožu ako dođe u kontakt sa kožom, na primjer kada je odvodno crijevo spojeno na slavinu. Ne dirajte vodu koja se ispušta iz uređaja.
- Poduzmite sljedeće mjere opreza kako biste spriječili stvaranje biofilma i neugodnih mirisa:
 - Vodite računa da je prostorija u kojoj se nalazi mašina za pranje veša dobro provjetrena.
 - Obrišite gumu na vratima i staklo vrata za punjenje suhom i čistom krpom na kraju programa.
- Staklo vrata za punjenje postaje previše vruće tokom pranja pri višim temperaturama. Stoga, posebnu pažnju obratite na to

da ne dopustite djeci da diraju staklo vrata za punjenje tokom pranja.



1.7 Bezbjednost sušenja

- Rublje koje je prethodno oprano, očišćeno, zaprljano ili isflekano benzinom / gorivom, rastvaračima za hemijsko čišćenje ili drugim zapaljivim ili eksplozivnim supstancama ne smije se sušiti u mašini jer isto ispušta zapaljivu ili eksplozivnu paru. U suprotnom, postoji opasnost od požara.
- Rublje zaprljano materijalima kao što su biljno ili mineralno ulje, aceton, alkohol, benzin, plinsko ulje, sredstva za uklanjanje mrlja, nafta, terpentini, parafin ili sredstva za uklanjanje parafina treba prati odvojeno u vrućoj vodi dodavanjem dodatnog deterdženta prije sušenja u mašini za pranje rublja sa sušilicom. U suprotnom, postoji opasnost od požara.
- Nemojte sušiti tekstilne proizvode koji uglavnom sadrže pjenu, gumu ili dijelove slične gumi (npr. kape za tuširanje, voodootporni tekstilni proizvodi, gumeni proizvodi i odjeća) ili one koji su

napunjeni i oštećeni (npr. jastuci ili kaputi). Postoji opasnost od opekotina!

- Ako koristite kuglu za rublje, dozator deterdženta, korpe za rublje i kuglice, ovi proizvodi se mogu istopiti tokom sušenja. Ako planirate odabrati funkciju sušenja, nemojte koristiti ove proizvode. U suprotnom, postoji opasnost od požara.
- Ako za čišćenje koristite industrijske kemikalije, nemojte koristiti funkciju sušenja. U suprotnom, postoji opasnost od požara.
- Vrata postaju veoma vruća nakon procesa sušenja. Nakon što je sušenje završeno, potpuno otvorite vrata uređaja. Ne dodirujte metalne dijelove koji se nalaze na vratima sa staklom. Postoji opasnost od opekotina zbog visokih temperatura!
- Tokom programa sušenja, korak hlađenja se izvodi kao posljednji korak kako bi se osiguralo da rublje ostane na temperaturi na kojoj se neće oštetiti. Ako otvorite vrata prije nego što se korak hlađenja završi, možete biti izloženi vrućoj pari. Rizik od kipljenja.
- Ako su programi sušenja prekinuti (kao rezultat otkazivanja programa ili

nestanka struje), rublje u mašini može biti vruće. Budite pazljivi.

- Nemojte zaustavljati mašinu prije nego što se završi program sušenja. Ako morate zaustaviti mašinu, uklonite sav veš koji je u njoj i odložite ga na odgovarajuće mjesto da se ohladi.
- Vaš proizvod je pogodan za rad na temperaturama od 0°C do +35°C.
- Okolne temperature između 15°C i +25°C idealne su temperature za vaš proizvod.
- Nemojte preopteretiti mašinu radi sušenja. Pridržavajte se navedenih maksimalnih nivoa opterećenja za sušenje.
- Ako je rublje oprano sredstvom za uklanjanje mrlja, pokrenite dodatnu brzinu ispiranja prije pokretanja brzine sušenja.
- Nemojte sušiti kožni veš i veš koji sadrži kožu (kao što su kožne oznake na farmerkama) u mašini. Boja koju ostavljaju kožni dijelovi može se razmazati po drugim tekstilima.
- Ako postoji problem koji ne možete riješiti korištenjem informacija navedenih u odjeljku sigurnosnih uputa, isključite i isključite uređaj i pozovite ovlašteni servis.

- U vašoj mašini za pranje veša možete samo prati veš, samo sušiti veš ili obaviti oba ova procesa. Mašina se ne smije koristiti duže vrijeme samo za sušenje mokrog veša. Dok se mašina koristi samo za sušenje, trebalo bi da bude prazna u kratkom programu pranja nakon svakih 15 pokretanja.
- Prije nego što stavite rublje u mašinu, provjerite sve i uvjerite se da u džepovima ili unutar njih nema predmeta kao što su upaljač, novčić, metalni predmet i igla itd.
- Donje rublje koje ima metalne dijelove ne smije se sušiti u mašini. Metalni dijelovi mogu se skinuti tokom sušenja i prouzrokovati oštećenja na mašini. Stavite ih u torbu ili jastučnicu.
- Nemojte sušiti velike komade rublja kao što su zavjese od tila, zavjese, posteljina, ćebad, prostirke u mašini. Veš se može oštetiti.
- Ne sušite neoprani veš u mašini.
- Nemojte koristiti omekšivač ili antistatik osim ako to nije preporučio proizvođač.
- Proizvodi poput omekšivača moraju se koristiti u skladu s uputama proizvođača.
- Ne sušite svilu, vunu i sličnu osjetljivu odjeću u mašini. U suprotnom, vunena odjeća se može skupiti i može doći do oštećenja druge osjetljive odjeće.
- Provjerite simbole na etiketi rublja prije procesa pranja i sušenja.
- Mašina automatski čisti dlačice koje izlaze iz veša tokom sušenja. Mašina vrši automatske unose vode za čišćenje. Iz tog razloga, slavina za vodu bi trebala ostati otvorena također i na programima sušenja.
- Spriječite nakupljanje vlakana oko proizvoda.



1.8 Sigurnost pri održavanju i čišćenju

- Nemojte prati proizvod visokotlačnim peraćima, prskanjem pare, vode ili polivanjem vodom.
- Za čišćenje proizvoda ne koristite oštre ili abrazivne alate. Prilikom čišćenja nemojte koristiti sredstva za čišćenje u domaćinstvu, sapun, deterdžent, plin, benzin, razrjeđivač, alkohol, lak, itd.
- Sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače mogu stvarati otrovna isparenja, npr.

rastvori za čišćenje). Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače.

- U ladici za deterdžent može biti ostataka deterdženta kada je otvorite za potrebe čišćenja.

- Nemojte rastavljati filter pumpe za pražnjenje dok proizvod radi.
- Temperatura u mašini može porasti do 90 °C. Očistite filter nakon što se voda u mašini ohladi kako biste izbjegli rizik od opekotina.

2 Važna uputstva za okoliš

2.1 Usklađenost sa WEEE direktivom



Ovaj proizvod je usklađen s Direktivom EU WEEE (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi simbol klasifikacije za odlaganje električne i elektronske opreme (WEEE).

Ovaj proizvod je proizveden od visokokvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu ponovno koristiti i pogodni su za recikliranje. Na kraju njegovog vijeka trajanja ne zbrinjavajte ovaj otpadni proizvod s ostalim redovnim otpadom iz domaćinstva. Odnosite ga u sabirni centar za recikliranje električne i elektroničke opreme. Konsultujte svoje lokalne vlasti da saznate više o ovim sabirnim centrima.

Usklađenost sa RoHS direktivom:

Proizvod koji ste kupili je usklađen s Direktivom EU RoHS (2011/65/EU). On ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

2.2 Informacija o ambalaži

Materijali za pakiranje proizvoda su proizvedeni od sekundarnih sirovina u skladu s našim nacionalnim propisima za zaštitu okoliša. Ne odlažite ambalažne materijale sa kućnim ili drugim otpadom. Odnosite je do sabirnih centara za ambalažu koje su odredile lokalne vlasti.

3 Tehničke specifikacije

Ime dobavljača ili komercijalni brend	Beko
Naziv modela	B5DFT88442W
	7178551700
Kapacitet pranja (pamuk) (kg)	8
Kapacitet sušenja (pamuk) (kg)	5
Maksimalna brzina centrifuge (ciklus/min)	1400
Ugradbeni	No
Visina (cm)	84,5
Širina (cm)	60
Dubina (cm)	57
Jednostruki dovod vode / Dvostruki dovod vode	+ / -
Priključak na napajanje električnom energijom (V/Hz)	230 V / 50Hz
Ukupna struja (A)	10
Ukupna snaga napajanja (W)	2200
Glavni kod modela	1720

**ENERG**

SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)

Podaci o modelu pohranjeni u bazi podataka o proizvodu mogu se dobiti unosom sledeće mrežne stranice i pretragom po identifikacionom broju vašeg modela (*) koji se nalazi na oznaci potrošnje električne energije.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



Vrijednosti potrošnje se primjenjuju kada je bežična mrežna veza isključena.



Trajanje podrške proizvoda za ažuriranje softvera povezanog s kibernetičkom sigurnošću je jamstveno razdoblje proizvoda. Nakon tog vremena ažuriranja softvera povezana s kibernetičkom sigurnošću nisu zajamčena.

Tabela simbola

											
Predpranje	Brzo	Brzo+	Dodatno ispiranje	Dodatna voda	Protiv gužvanja	Uklanjanje dlaka, kućnih ljubimaca	Para	Noćni režim rada	Kvašenje	Ispiranje zadržano	Potapanje
											
Automatsko doziranje	Izbor tečnog deterdženta	Izbor omekšivača	Ispiranje	Centrifuga+cijeđenje	Cijeđenje	Temperatura	Centrifuga	Ne Centrifuga	Voda iz slavine (Hladna)	Nema vode	Vremenska odgoda
											
Zaključavanje brava	Dječja brava	Uklj/isklj	Start/pauza	Nivo zaprljanja	Dodaj odjeću	Preuzeti program	Pranje	Ok (Kraj)	Otkazati	Protiv gužvanja+	Sušenje
											
Ekstra suho	Suho za ormar	Sušenje za peglanje	Vremenski programirano sušenje	Operi i obuci	Intenzivno	Režim vode	Ušteda vode				

4 Ugradnja



Prvo pročitajte odjeljak "Sigurnosne upute"!



Kada bira program, vaša perilica rublja automatski detektuje količinu veša stavljenog unutra.

Prilikom ugradnje proizvoda, prije prve upotrebe, potrebno je izvršiti kalibraciju kako bi se osiguralo da se količina veša detektuje na najprecizniji način.

Da biste to učinili, odaberite program Čišćenje bubnja* i otkažite funkciju centrifuge. Pokrenite program bez veša. Sačekajte da se program završi, što će trajati oko 15 minuta.

*Naziv programa može se razlikovati ovisno o modelu. Za odgovarajući odabir programa, pogledajte odjeljak opisa programa.

- Za instalaciju uređaja kontaktirajte najbliži ovlašteni servis.
- Uvjerite se da priključke za ugradnju i električne priključke za ovaj proizvod obavi ovlašteni servis. Proizvođač ne snosi odgovornost za štete nastale uslijed postupaka provedenih od strane neovlaštenih osoba.
- Za pripremu lokacije i električnih i vodovodnih instalacija te instalacija za otpadne vode na mjestu instalacije odgovoran je kupac.
- Uvjerite se da crijeva za ulaz i odvod vode, kao i napojni kabal ne budu savijeni, stisnuti ili zgnječeni prilikom postavljanja proizvoda na njegovo mjesto nakon postupaka ugradnje ili čišćenja.
- Prije ugradnje, vizualno provjerite da li proizvod ima ikakvih nedostataka na sebi. Nemojte instalirati proizvod ako je oštećen. Oštećeni proizvodi predstavljaju opasnost za vašu sigurnost.

4.1 Prikladno mjesto ugradnje

- Stavite proizvod na tvrdi i ravnu površinu. Nemojte ga stavljati na tepih ili druge slične površine. Postavljanje na neodgovarajući pod će uzrokovati probleme sa bukom i vibracijama.
- Ne stavljajte proizvod na napojni kabal.
- Nemojte instalirati proizvod na mjestima na kojima temperatura može pasti ispod 0°C. Zamrzavanje može oštetiti vaš proizvod.
- Ostavite najmanje 1 cm prostora između proizvoda i namještaja.
- Ako ćete proizvod instalirati na površinu sa stepenicama, nikada ga ne postavljajte blizu ivice.
- Ne stavljajte proizvod na bilo kakvu platformu.
- Ne smiju postojati zaključana, klizna ili preklopna vrata koja mogu spriječiti da se vrata za punjenje potpuno otvore na mjestu ugradnje ovog proizvoda.
- Ne stavljajte izvore toplote kao što su šporeti, pegle, pećnice, grijači itd. na mašinu za pranje rublja i nemojte ih koristiti na proizvodu.


4.2 Montaža poklopca donje ploče



Kod nekih modela su osnovni dijelovi proizvoda potpuno zatvoreni. Ovi proizvodi nemaju utikače i poklopce.

- Kako biste povećali ugodnost zvuka koji proizvodi proizvod, pričvrstite poklopac A nakon uklanjanja pjene iz pakovanja.


Poklopac A



Lagano nagnite mašinu unazad. Prislonite jezičke poklopca A na donju ploču. Završite montažu okretanjem poklopca.


- Poklopac B i zatvarač su opcioni. Ako je dostupno, pričvrstite poklopac B i zatvarač.

Poklopac B



Prislonite jezičke poklopca B na donju ploču. Završite montažu okretanjem poklopca.

Zatvarač




Umetnite zatvarač gurajući ga prstom.

4.3 Uklonite sigurnosne vijke za transport

1. Olabavite sve sigurnosne vijke za transport odgovarajućim ključem sve dok se ne mogu slobodno okretati.
2. Savijte unutrašnji dio pritiskom na područja za hvatanje i izvucite dio.

3. Pričvrstite plastične poklopce isporučene u vrećici korisničkog priručnika u rupe na stražnjoj ploči.



UPOZORENJE

Uklonite transportne sigurnosne vijke prije puštanja u rad proizvoda. U suprotnom, proizvod će se oštetiti.



UPOZORENJE

Držite sigurnosne vijke za transport na sigurnom mjestu kako biste ih ponovo koristili ako bi se proizvod trebao pomjerati u budućnosti. Postavite transportne sigurnosne vijke obrnutim redom postupka rastavljanja. Nikada nemojte pomjerati proizvod ako sigurnosni vijci za transport nisu pričvršćeni na svom mjestu.

4.4 Priključivanje na dovod vode



UPOZORENJE

Pritisak vode koji je potreban za pokretanje proizvoda je 1-10 bara (0,1 - 1 MPa). Da bi se osigurao nesmetan rad mašine, 10 - 80 litara vode će se isporučiti u minuti iz potpuno otvorene slavine. Ako je pritisak vode veći, ugradite ventil za smanjenje pritiska.



UPOZORENJE

Modeli s jednim ulazom za vodu ne bi trebali biti priključeni na slavinu s vrućom vodom. U tom slučaju rublje će biti oštećeno ili će se proizvod prebaciti na režim zaštite i neće raditi.

Na novom proizvodu nemojte koristiti stara ili korišćena dovodna crijeva za vodu. To može uzrokovati curenje vode iz vaše mašine i zaprljati vaš veš.



1. Priključite posebno crijevo koje je isporučeno s proizvodom na ulaz za vodu na proizvodu.



UPOZORENJE

Uvjerite se da je priključak hladne vode ispravno izveden tokom ugradnje proizvoda. U suprotnom vaše rublje će izaći vruće na kraju ciklusa pranja i tako može biti pohabano.

2. Rukom pritegnite sve navrtke crijeva. Nikada nemojte koristiti alat kada pritežete navrtke.
3. Nakon povezivanja crijeva potpuno otvorite slavine kako biste provjerili curi li voda na priključnim mjestima. Ako se desi curenje, isključite slavinu i uklonite navrtku. Provjerite brtvu i ponovo pažljivo zategnite navrtku. Da biste spriječili curenje vode i oštećenja, držite slavine zatvorenim kada ne koristite proizvod.





4.5 Priključivanje drenažnog crijeva na odvod

1. Priključite kraj odvodnog crijeva direktno na odvod otpadne vode, nužnik ili kadu.



Kuća će vam biti poplavljena ako se odvodno crijevo za vodu pomjeri tijekom ispuštanja vode. Također postoji opasnost od opekotina zbog visokih temperatura pranja. Da biste spriječili takve situacije i osigurali da proizvod vrši proces primanja i ispuštanja vode bez ikakvih problema, dobro pričvrstite odvodno crijevo.



2. Priključite crijevo na minimalnu visinu od 40 cm i maksimalnu visinu od 90 cm.
3. Ako se crijevo postavi na pod (ili na maksimalnu visinu od 40 cm od poda), a zatim se njegova visina poveća, ispuštanje vode postaje otežano, a rublje može izaći vrlo mokro iz mašine. Stoga, pridržavajte se visina navedenih na slici.
4. Da biste spriječili da se otpadna voda ponovo vrati u proizvod i da biste osigurali lak odvod vode, ne uranjajte kraj crijeva u otpadnu vodu niti ga ubacujte u odvod dulji od 15 cm. Ako je predugo, skratite ga.
5. Kraj crijeva ne bi smio biti povijen, ne bi smio biti nagažen i crijevo ne smije biti priklješteno između odvoda i proizvoda. U suprotnom, mogu se pojaviti problemi s ispuštanjem vode.

6. Ako je dužina crijeva previše kratka, koristite ga uz dodatak originalnog produžnog crijeva. Ukupna dužina crijeva ne smije biti duža od 3,2 m. Kako biste spriječili curenje vode, spoj između produžnog crijeva i odvodnog crijeva proizvoda uvijek osigurajte odgovarajućom stezaljkom kako se ne bi odvojila i prouzročila curenje.


4.6 Podešavanje postolja



UPOZORENJE

Da biste osigurali da proizvod radi tiše i bez vibracija, on mora stajati ravno i balansirano na svojim nožicama. Vodite računa da stabilizirate proizvod podešavanjem nožica. U suprotnom, proizvod se može pomjeriti sa svog mjesta i uzrokovati tresak, zvukove i probleme s vibriranjem. Kako biste izbjegli oštećenje matica za zaključavanje, nemojte koristiti nikakve alate za otpuštanje matica.

1. Rukom olabavite matice na nožicama.
2. Podesite nožice dok proizvod ne bude stajao ravno i uravnoteženo.
3. Rukom ponovno pritegnite sve sigurnosne navrtke.



4.7 Priključak na napajanje električnom energijom

Spojite proizvod na vod za uzemljenje zaštićen osiguračem od 16 A. Naša kompanija neće biti odgovorna za štetu koja može nastati zbog upotrebe uređaja bez uzemljenja postavljenog u skladu sa lokalnim propisima.

- Povezivanje mora biti usklađeno s državnim propisima.

- Infrastruktura kabela za električni priključak proizvoda mora biti odgovarajuća i primjerena zahtjevima proizvoda. Preporučljivo je koristiti prekidač uzemljenja (GFCI).
- Utikač napojnog kabela mora biti lako dokučiv nakon ugradnje.
- Ako je sadašnje napajanje osigurača ili sklopke u kući manje od 16 ampera, neka vam kvalifikovani električar ugradi osigurač od 16 ampera.
- Napon koji je specificiran u odjeljku "Tehničke specifikacije" mora biti jednak vašem mrežnom naponu.
- Nemojte vršiti priključivanje preko produžnih kablova ili višestrukih utikača. Može doći do pregrijavanja i paljenja zbog priključnog kabela.



Oštećene kablove za napajanje treba zamijeniti ovlašteni servis kako bi se spriječila moguća opasnost.

4.8 Rukovanje proizvodom

1. Isključite Proizvod iz struje prije rukovanja njim.
2. Odspojite odvod vode i glavne priključke za vodu. 3 Ispustite svu vodu koja je ostala u proizvodu. Pogledajte odjeljak „Ispuštanje preostale vode i čišćenje filtra pumpe”
3. Postavite transportne vijke obrnutim redom postupka rastavljanja. Pogledajte odjeljak „Uklanjanje transportnih vijaka”



Nikada nemojte nositi proizvod bez pravilno pričvršćenih transportnih vijaka!

Vaš proizvod je toliko težak da ga ne smije nositi jedna osoba.

Vaš proizvod treba da nose dvije osobe, a prilikom nošenja na stepenicama treba posvetiti više pažnje jer je proizvod težak. Ako proizvod padne na vas, može uzrokovati ozljede.

Ambalažni materijali opasni su za djecu. Ambalažne materijale čuvajte na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece.

5 Uvodna priprema



Prvo pročitajte odjeljak „Sigurnosne upute“

5.1 Razvrstavanje rublja

- Razvrstajte rublje prema vrsti tkanine, boji i stepenu zaprljanja i prema dopuštenoj temperaturi vode.
- Uvijek se pridržavajte uputstava za njegu datih na etiketama odjeće.

5.2 Pripremanje rublja za pranje

- Rublje s metalnim dodacima kao što su žice u grudnjacima, kopče na pojasevima ili metalna dugmad će oštetiti proizvod. Uklonite metalne dijelove ili takvu odjeću perite tako što ćete je staviti u vreću za rublje ili u jastučnicu.
- Izvadite sve iz džepova kao npr. kovanice, olovke i spajalice, te izvratite džepove i očerkajte ih. Takvi predmeti mogu oštetiti proizvod ili prouzrokovati probleme s bukom.
- Stavite malu odjeću poput čarapica za bebe i najlon čarapa u vreću za rublje ili u jastučnicu.
- Zavjese postavite bez sabijanja. Uklonite sve predmete sa zavjesa. Elementi za pričvršćivanje zavjesa mogu uzrokovati povlačenje i cijepanje zavjese.

- Zatvorite zatvarače, prišijte olabavljenu dugmad i popravite rascjepa i poderana mjesta.
- Perite proizvode s oznakom „Perivo u mašini“ ili „Perivo ručno“ samo uz odgovarajući program. Osušite ove vrste odjeće tako što ćete je okačiti ili položiti ravno. Nemojte ih sušiti u mašini.
- Nemojte prati zajedno obojeno i bijelo rublje. Novi, tamno obojeni pamuk otpušta mnogo boje. Perite to odvojeno.
- Koristite samo boje/sredstva za sprječavanje promjene boje i sredstva za uklanjanje kamenca prikladna za upotrebu u mašinama. Uvijek se pridržavajte uputstava na pakovanju
- Tvrdokorne mrlje moraju biti ispravno tretirane prije pranja. Ako niste sigurni, provjerite u kemijskoj čistionici.
- Hlače i osjetljivo rublje perite tako što ćete ih izvratiti.
- Rublje koje je intenzivno izloženo stvarima kao što su brašno, prašina kreča, mlijeko u prahu itd. moraju se dobro protresti prije stavljanja u proizvod. Te naslage i prah na rublju se mogu nagomilati u unutrašnjim dijelovima proizvoda tokom vremena i može doći do oštećenja.

- Prije pranja rublja od angora vune, držite ga nekoliko sati u odjeljku zamrzivača. To će smanjiti stvaranje grudvica


5.3 Savjeti za uštedu energije

Pridržavanje informacija će vam pomoći da koristite ovaj proizvod na ekološki i energetski efikasan način.

- Proizvod pustite u rad na najvišem dopuštenom kapacitetu punjenja za program koji ste odabrali, ali nemojte pretrpavati. Pogledajte „Tabelu programa i potrošnje“
- Pratite uputstva za temperaturu na pakovanju deterdženta.
- Lagano zaprljano rublje perite na niskoj temperaturi.
- Koristite brže programe za manje količine blago zaprljanog rublja.
- Nemojte koristiti pretpranje i visoke temperature za rublje koje nije teško zaprljano ili zamrljano.
- Ako planirate vaše rublje sušiti u sušilici, odaberite najvišu brzinu okretaja koja je preporučena tokom procesa pranja.
- Nemojte koristiti više deterdženta nego što je to preporučeno na pakovanju deterdženta.

5.4 Pokretanje

Prije nego što počnete da koristite proizvod, pobrinite se da izvršite pripreme radnje opisane u odjeljku „Uputstva za zaštitu okoliša“ i „Instalacija“. Da biste pripremili proizvod za pranje rublja, obavite prvo postupak u programu za čišćenje bubnja. Ako ovaj program nije dostupan kod vašeg proizvoda, primijenite metod koji je opisan u odjeljku „Čišćenje vrata za punjenje i bubnja“.



Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za mašine za pranje rublja. Nešto vode je ostalo u proizvodu zbog postupaka kontrole kvaliteta u proizvodnji. To nije štetno za proizvod.

5.5 Punjenje mašine rubljem

1. Otvorite vrata za punjenje.
2. Stavite rublje u proizvod tako da bude rastresito.
3. Pritisnite vrata za punjenje da ih zatvorite sve dok ne čujete zvuk da su vrata zaključana. Uvjerite se da nema zaglavljenih stvari u vratima. Vrata za punjenje su zaključana dok se program izvršava. Brava na vratima će se otvoriti nekoliko minuta nakon što se program pranja završi. Potom možete otvoriti vrata za punjenje. Ako se vrata ne otvore, primijenite rješenja koja su data u slučaju greške „Vrata za punjenje nije moguće otvoriti“ u odjeljku za rješavanje problema.

5.6 Ispravan kapacitet punjenja

Maksimalan kapacitet punjenja ovisi o vrsti rublja, stepenu zaprljanja i željenog programa pranja.

Ovaj proizvod automatski podešava količinu vode u skladu s težinom rublja koje se stavi unutra.



Pridržavajte se uputa u odjeljku „Tablica programa i potrošnje“. Kada je mašina pretrpana, performanse pranja proizvoda će se smanjiti. Pored toga, problemi s bukom i vibracijama se mogu pojaviti. Za uspješne performanse sušenja, nemojte stavljati više rublja u mašinu nego što je navedeno.

Bademantil 1200 g
Posteljina 700 g
Šaršaf: 500 g

Jastučnica: 200 g
 Stolnjak: 250 g
 Negliže/pidžame: 200 g
 Donji veš: 100 g
 Košulje: 200 g
 Bluze: 100 g
 Peškir: 200 g



Vrata za punjenje su zaključana dok se program izvršava. Brava na vratima će se otvoriti kada se program završi. Ako je unutrašnji dio mašine veoma vruć na kraju programa, vrata za punjenje se neće otvoriti sve dok temperatura ne padne. Ako se vrata ne otvore, primijenite rješenja koja su data u slučaju greške „Vrata za punjenje nije moguće otvoriti“ u odjeljku za rješavanje problema.



UPOZORENJE


Ako je rublje pogrešno unešeno, može doći do problema s bukom i vibracijama mašine

5.7 Korištenje deterdženta i omekšivača



UPOZORENJE

Pročitajte upute proizvođača na pakovanju prilikom korištenja deterdženata, omekšivača, škroba, izbjeljivača i sredstava za obojenja, sredstva protiv kamenca i slijedite navedene informacije o doziranju. Koristite mjericu, ako postoji.



Ladica za deterdžent se sastoji od tri odjeljka:

- (1) za pretpranje,
- (2) za glavno pranje,
- (3) za omekšivač,
- (☼) tu je dio sifona u odjeljku za omekšivač,
- (☒) tu je aparat za tečni deterdžent za upotrebu tečnog deterdženta u odjeljku za glavno pranje.

Deterdžent, omekšivač i druga sredstva za čišćenje

- Dodajte deterdžent i omekšivač prije nego pokrenete program pranja.
- Nikada nemojte ostaviti ladicu za deterdžent otvorenom dok se izvršava program pranja!
- Ako koristite program bez pretpranja, nemojte stavljati deterdžent u odjeljak za pretpranje (odjeljak br. „1“).
- Ako koristite program sa pretpranjem, pokrenite mašinu nakon dodavanja praška deterdženta u odeljke za pretpranje i glavno pranje (odjelci 1 i 2).
- Nemojte birati program s pretpranjem ako koristite deterdžent u kapsuli ili dozirane kuglice. Stavite deterdžent u kapsuli ili dozirane kuglice direktno među rublje u proizvod.
- Ako koristite tečni deterdžent, slijedite upute iz odjeljka „Upotreba tekućeg deterdženta“ i ne zaboravite da postavite uređaj za tečni deterdžent u ispravan položaj.

- Nemojte dodavati hemikalije za pranje (tečni deterdžent, omekšivač, itd.) dok je mašina u postupku sušenja.

Odabir tipa deterdženta

Tip deterdženta koji će se koristiti zavisi od vrste tkanine i boje.

- Koristite različite deterdžente za šareno i za bijelo rublje.
- Vaše osjetljivo rublje perite samo pomoću posebnih deterdženata (tečni deterdžent, šampon za vunu itd.) koji su namijenjeni isključivo za osjetljivo odjeću.
- Kada perete tamno obojenu odjeću i jorgane, preporučljivo je koristiti tečni deterdžent.
- Perite vunenu robu sa posebnim deterdžentom napravljenim posebno za vunenu robu.
- Pogledajte dio opisa programa za predloženi program za različite tekstile.
- Sve preporuke o deterdžentima vrijede za odabir raspona temperatura programa.



Treba koristiti samo deterdžente, omekšivače i aditive prikladne za mašine za pranje veša. Nemojte koristiti sapun u prahu.

Podešavanje količine deterdženta

Količina deterdženta za pranje koja će se koristiti zavisi od količine rublja, stepena zaprljanja i tvrdoće vode.

- Nemojte prekoračiti vrijednosti doziranja preporučene na pakovanju deterdženta kako biste eliminirali prekomjernu pjenu i probleme s lošim ispiranjem, uštedjeli novac i zaštitili okoliš.
- Koristite manje količine deterdženta za manje rublja ili manje zaprljano rublje.

Korištenje omekšivača

Uspite omekšivač u odjeljak za omekšivač u ladici za sredstva za pranje.

- Nemojte premašivati oznaku za (>maksimalan<) nivo u odjeljku za omekšivač.
- Ako omekšivač nije tečan, razblažite ga vodom prije stavljanja u odjeljak za omekšivač.




UPOZORENJE

Nemojte koristiti tečne deterdžente ili druge materijale sa svojstvima čišćenja osim ako su namijenjeni za upotrebu u mašinama za pranje rublja za omekšavanje rublja.

Korištenje tečnih deterdženata

Ako proizvod ima aparaturu za tečni deterdžent

- Pritisnite i rotirajte aparat na mjestu gdje je prikazano kada želite koristiti tečne deterdžente. Dio koji se spušta služiti će kao prepreka za tečni deterdžent.
- Očistite vodom dok je na svom mjestu ili uklonite sa mjesta po potrebi. Ne zaboravite staviti aparaturu u glavni odjeljak za pranje (odjeljak br. „2”) nakon čišćenja.
- Aparat bi trebao biti podignut ako ćete koristiti deterdžent u prahu.



Upotreba deterdženata u vidu gela i tableta

- Ako je deterdžent tečan i u vašem proizvodu nema odjeljka za tečni deterdžent, stavite deterdžent u vidu gela u odjeljak za deterdžent za glavno pranje na prvom ulazu za dovod vode. Ako vaš proizvod ima posudu za tečni deterdžent, napunite posudu deterdžentom prije pokretanja programa.
- Ako deterdžent u vidu gela nije tečan ili je u obliku kapsule tečne tablete, stavite je direktno u bubanj prije pranja.
- Stavite deterdžent u tableti u odjeljak za glavno pranje (odjeljak br. „2”) ili direktno u bubanj prije pranja.
- Deterdženti u tabletama mogu ostaviti talog u odjeljku za deterdžent. Ako naidete na takve ostatke, stavite

deterdžent u tableti među rublje prilikom sljedećih pranja na način da bude na dnu bubnja.

- Koristite deterdžent u tabletama ili gelu kada ne birate funkciju pretpranja.
- Ne zaboravite da uklonite elemente kao što je plastični pretinac za deterdžent iz bubnja prije sušenja.

Korištenje štirke

- Stavite tečnu štirku, štirku u prahu ili bojilo za tkanine u odjeljak za omekšivač.
- Ne koristite omekšivač i štirku zajedno u programu pranja.
- Obrišite unutrašnjost proizvoda vlažnom i čistom krpom nakon korištenja štirke.

Upotreba sredstva protiv kamenca

- Kada je potrebno, koristite samo sredstvo protiv kamenca proizvedeno za mašine za pranje veša.

Korištenje izbjeljivača i dekoloratora

- Odaberite program sa pretpranjem i dodajte izbjeljivač na početku pretpranja. Nemojte stavljati deterdžent u odjeljak za

pretpranje. Kao alternativu odaberite program s dodatnim ispiranjem i dodajte izbjeljivač dok proizvod prima vodu iz odjeljka za deterdžent tokom prvog koraka ispiranja.

- Nemojte miješati i koristiti izbjeljivač i deterdžent zajedno.
- Pošto izbjeljivač može izazvati iritaciju kože koristite samo male količine (1/2 šoljice čaja - otprilike 50 ml i dobro isperite rublje.
- Ne sipajte izbjeljivač direktno na rublje.
- Ne koristite izbjeljivač za obojenu odjeću.
- Odaberite program sa pranjem na niskim temperaturama dok koristite sredstva za bojenje na bazi kisika.
- Izbjeljivač na bazi kisika može se koristiti zajedno s deterdžentima. Međutim, ako nema isti viskozitet kao deterdžent, prvo stavite deterdžent u odjeljak br. „2“ u fioci za deterdžent i sačekajte da proizvod spere deterdžent tokom dotoka vode. Dodajte sredstvo za bojenje u isti odjeljak dok mašina nastavlja primati vodu.

5.8 Savjeti za efikasno pranje

	Odjeća			
	Svijetle boje i bijelo rublje	Boje	Crne/tamne boje	Osjetljive tkanine/Vuna/Svila
	(Preporučeni raspon temperature zasnovan na nivou zaprljanja: 40-90 °C)	(Preporučeni opseg temperature baziran na nivou zaprljanja: hladno -40 °C)	(Preporučeni opseg temperature baziran na nivou zaprljanja: hladno -40 °C)	(Preporučeni opseg temperature baziran na nivou zaprljanja: hladno -30 °C)

Nivo zaprljanja	Jako zaprljano (teške mrlje kao što su od trave, kafe, voća i krvi.)	Možda će biti neophodno da prethodno tretirate mrlje ili izvršiti pretrpanje. Praškasti i tečni deterdženti preporučeni za bijelo rublje mogu se koristiti u dozama preporučenim za teško zaprljanu odjeću. Preporučuje se da se koriste praškasti deterdženti za uklanjanje mrlja od gline i zemlje i mrlje koje su osjetljive na izbjeljivače.	Deterdženti u prahu i tečni deterdženti koji se preporučuju za boje mogu biti korišteni u dozama koje su preporučene za teško zaprljanu odjeću. Preporučuje se da se koriste praškasti deterdženti za uklanjanje mrlja od gline i zemlje i mrlje koje su osjetljive na izbjeljivače. Trebali bi se koristiti deterdženti koji ne sadrže dekoloratore.	Tečni deterdženti koji su odgovarajući za boje i crne/tamne boje mogu biti korišteni u dozama koje su preporučene za teško zaprljanu odjeću.	Preferirajte tečne deterdžente proizvedene za osjetljivu odjeću. Vunena i svilena odjeća se mora prati specijalnim deterdžentima za vunu.
	Normalno zaprljana (Na primjer, mrlje od tijela na kragu ili manžetama)	Praškasti i tečni deterdženti preporučeni za bijelo rublje mogu se koristiti u dozama preporučenim za normalno zaprljanu odjeću.	Deterdženti u prahu i tečni deterdženti koji se preporučuju za boje mogu biti korišteni u dozama koje su preporučene za normalno zaprljanu odjeću. Trebali bi se koristiti deterdženti koji ne sadrže dekoloratore.	Tečni deterdženti koji su odgovarajući za boje i crne/tamne boje mogu biti korišteni u dozama koje su preporučene za blago zaprljanu odjeću.	Preferirajte tečne deterdžente proizvedene za osjetljivu odjeću. Vunena i svilena odjeća se mora prati specijalnim deterdžentima za vunu.
	Blago zaprljana (Ne postoje vidljive mrlje.)	Praškasti i tečni deterdženti preporučeni za bijelo rublje mogu se koristiti u dozama preporučenim za blago zaprljanu odjeću.	Deterdženti u prahu i tečni deterdženti koji se preporučuju za boje mogu biti korišteni u dozama koje su preporučene za blago zaprljanu odjeću. Trebali bi se koristiti deterdženti koji ne sadrže dekoloratore.	Tečni deterdženti koji su odgovarajući za boje i crne/tamne boje mogu biti korišteni u dozama koje su preporučene za blago zaprljanu odjeću.	Preferirajte tečne deterdžente proizvedene za osjetljivu odjeću. Vunena i svilena odjeća se mora prati specijalnim deterdžentima za vunu.

5.9 Savjeti za efikasno sušenje

		Programi				
		Sušenje pamuka	Sušenje sintetike	Babyprotect+	Pranje i sušenje	Operi i obuci
Vrste odjeće	Postojana odjeća koja sadrži pamuk	Plahte, posteljina, odjeća za bebe, majice, duksevi, postojana trikotaža, farmerke, platnene pantalone, košulje, pamučne čarape itd.	Nije preporučljivo!	Pere se i suši uzastopno! Plahte, posteljina, odjeća za bebe, majice, duksevi, postojana trikotaža, farmerke, platnene pantalone, košulje, pamučne čarape itd.	Pere se i suši uzastopno! Plahte, posteljina, odjeća za bebe, majice, duksevi, postojana trikotaža, farmerke, platnene pantalone, košulje, pamučne čarape itd.	Odjeća kao što su košulje, majice, duksevi itd. koja je kratko nošena i nije zaprljana. Treba staviti vrlo malu količinu rublja.
	Sintetička odjeća (poliester, najlon itd.)	Nije preporučljivo!	Preporučuje se za odjeću koja sadrži poliester, najlon, poliacetat, akril. Sušenje se ne preporučuje za odjeću koja sadrži viskoz. Treba obratiti pažnju na uputstva za sušenje na etiketi za održavanje.	Preporučuje se za odjeću koja sadrži poliester, najlon, poliacetat i akril na niskim temperaturama, uzimajući u obzir upozorenja za pranje i sušenje navedena na naljepnici za održavanje.	Preporučuje se za odjeću koja sadrži poliester, najlon, poliacetat i akril na niskim temperaturama, uzimajući u obzir upozorenja za pranje i sušenje navedena na naljepnici za održavanje.	Malo zaprljane i neuprljane košulje, majice i sintetičko rublje. Može je unešena vrlo mala količina rublja.
	Osjetljivo rublje (koje sadrži svilu, vunu, kašmir, angorsku vunu itd.)	Nije preporučljivo!	Nije preporučljivo!	Nije preporučljivo!	Nije preporučljivo!	Nije preporučljivo!
	Glomazno rublje kao što su čebad, kaputi, zavjese itd.	Nije preporučljivo! Nije prikladno sušenje glomaznog rublja u mašini za pranje veša. Osušite ovakvo rublje tako što ćete ga okačiti ili položiti ravno.	Nije preporučljivo! Nije prikladno sušenje glomaznog rublja u mašini za pranje veša. Osušite ovakvo rublje tako što ćete ga okačiti ili položiti ravno.	Nije preporučljivo! Nije prikladno sušenje glomaznog rublja u mašini za pranje veša. Osušite ovakvo rublje tako što ćete ga okačiti ili položiti ravno.	Nije preporučljivo! Nije prikladno sušenje glomaznog rublja u mašini za pranje veša. Osušite ovakvo rublje tako što ćete ga okačiti ili položiti ravno.	Nije preporučljivo! Nije prikladno sušenje glomaznog rublja u mašini za pranje veša. Osušite ovakvo rublje tako što ćete ga okačiti ili položiti ravno.

5.10 Trajanje prikazanog programa

Možete vidjeti vrijeme trajanja programa na displeju vaše mašine dok vršite odabir programa. Ovisno o količini rublja koju stavljate u mašinu, pjene, uslova neuravnoteženog punjenja, fluktuacija u napajanju, pritiska vode i postavkama programa, vrijeme trajanja programa se podešava automatski tokom rada programa.


POSEBAN SLUČAJ: Na početku programa Cottons i Cotton Eco, displej prikazuje vrijeme trajanja za punjenje do pola. To predstavlja najčešći slučaj korištenja. Nakon pokretanja programa, za 20-25 minuta mašina će detektovati stvarnu količinu punjenja. Ako je detektovana količina punjenja veća od punjenja do pola, program pranja će se prilagoditi u skladu s tim i vrijeme trajanja programa će se automatski povećati. Ovu promjenu možete pratiti na displeju.

6 Rukovanje proizvodom




Prvo pročitajte „Sigurnosna uputstva“!

6.1 Upravljačka ploča



- | | |
|--|---|
| 1 Dugme odabira programa | 2 Dugme za postavljanje brzine centrifuge |
| 3 Dugme podešavanja temperature | 4 Ekran |
| 5 Taster ON/OFF | 6 Dugme Start / pauza |
| 7 Dugme podešavanja vremena završetka | 8 Dugme pomoćne funkcije 4 |
| 9 Dugme pomoćne funkcije 3 | 10 Dugme pomoćne funkcije 2 |
| 11 Tipka za podešavanje razine sušenja | 12 Dugme pomoćne funkcije 1 |
| 13 Dugme za daljinsko upravljanje | 14 LED diode za odabir programa |

6.2 Simboli na ekranu



- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Indikator temperature | 2 Indikator uključene brave |
| 3 Indikatori razine sušenja | 4 Indikatori praćenja programa |
| 5 Informacije o trajanju | 6 Indikator pokretanja programa |
| 7 Indikator aktivirane odgode početka rada | 8 Indikator uključene brave za djecu |
| 9 Indikatori pomoćne funkcije 4 | 10 Indikator bežične veze |
| 11 Indikator dodatnih funkcija 3 | 12 Indikator daljinskog upravljanja |
| 13 Indikatori pomoćne funkcije 2 | 14 Indikator dodatnih funkcija 1 |
| 15 Indikator brzine centrifuge | |



Vizualni prikazi koji se upotrebljavaju za opis uređaja u ovom dijelu šematski su i možda ne odgovaraju u potpunosti svojstvima vašeg uređaja.

2. Uključite vašu mašinu.
3. Potpuno otvorite slavine.
4. Stavite veš u mašinu.
5. Stavite deterdžent i omekšivač.

6.3 Priprema mašine

1. Provjerite da li su crijeva čvrsto prikopčana.


6.4 Izbor programa pranja

1. Odaberite program koji odgovara vrsti, količini i zaprljanosti veša u skladu s „Tabelom programa i potrošnje”.



Programi su ograničeni na najvišu brzinu okretanja prikladnom za tu konkretnu vrstu tkanine. Kada vršite odabir programa, uvijek uzmite u obzir vrstu tkanine, boju, nivo zaprljanja i dopuštenu temperaturu vode.

2. Odaberite željeni program uz pomoć ručice za odabir programa.



6.5 Programi pranja

Koristite sljedeće glavne programe ovisno o vrsti tkanine.

Nakon odabira odgovarajućeg programa pranja, pritiskom na tipku Sušenje prije pokretanja programa, možete podesiti vašu mašinu da pređe na korak sušenja (automatski ili vremenski) na kraju programa pranja, bez ikakvih pauza/prekida. Svaki put kada pritisnete dugme, korak u kojem će se odvijati proces sušenja prikazuje se u redu informacija i odgovarajući simbol svijetli. Možete vidjeti kada će se program završiti na ekranu mašine, u skladu sa odabirima sušenja koje ćete dodati u programe pranja. Ako želite, možete nastaviti s pritiskanjem tipke kako biste izvršili sušenje za maksimalni dozvoljeni period.

Možete pogledati programe za koje možete odabrati funkciju sušenja u tabelama programa i potrošnje.



Simboli prikazani na displeju su shematski i možda neće tačno odgovarati konkretnom proizvodu. Ako ne želite da se sušenje nastavi poslije programa koji ste odabrali, pritisnite i držite tipku za pomoćnu funkciju sušenja dok se svjetlo za sušenje ne isključi.

Kada obavljate pranje i sušenje koristeći funkciju sušenja na vašoj mašini, napunite maksimalno 8 kg rublja u mašinu. Ako stavite količinu rublja koje premašuje kapacitet mašine, vaše rublje se neće osušiti i mašina će raditi duže i potrošiti više električne energije.



NAPOMENA

Funkcija sušenja se ne može odabrati za program pranja za vunenu odjeću.

• Eco 40-60

U programu Eco 40-60 možete prati normalno zaprljani pamučni veš za koji je navedeno da se pere zajedno na 40°C ili 60°C. Ovaj program je standardni program testiran u skladu sa propisima EU o ekološki prihvatljivom dizajnu i energetsom označavanju. Iako ovaj program pere duže od ostalih programa pranja, efikasniji je u pogledu potrošnje energije i vode. Aktualna temperatura vode može biti različita od navedene temperature pranja. Kad napunite mašinu manjom količinom veša (npr. ½ kapaciteta ili manje), vrijeme trajanja programa može automatski postati kraće. Na taj način bi potrošnja energije i vode bila znatno manja.

Kako bi se procijenila usklađenost s ekološkim propisima EU-a o dizajnu i energetsom označavanju, ciklus pranja i sušenja bi trebao biti pokrenut odabirom funkcije sušenja za odlaganje u ormar na programu Eco 40-60. Ciklus pranja i

sušenja može oprati normalno zaprljano rublje za koje je predviđeno pranje na 40 °C ili 60 °C u jednom ciklusu i osušiti ga tako da se odmah može staviti u ormar.

• Cottons

U ovom programu možete prati svoj pamučni veš koji nije osjetljiv (plahte, posteljina, peškire, kućne ogrtače, donji veš itd). Kada se pritisne dugme funkcije brzog pranja, trajanje programa postaje znatno kraće, ali efikasne performanse pranja osiguravaju se intenzivnim pokretima pranja. Ako funkcija za brzo pranje nije odabrana, omogućit će se efektivan učinak pranja i ispiranja za jako prljavo rublje.

• Synthetics

U ovom programu možete prati vaš veš (poput košulja, bluza, tkanina s mješavinom sintetike/pamuka itd). Kada se pritisne dugme za funkciju brzog pranja, trajanje programa će se značajno skratiti, a efektivan pranje će biti obezbijeđeno za vaš veš koji nije mnogo prljav. Ako funkcija za brzo pranje nije odabrana, omogućit će se efektivan učinak pranja i ispiranja za jako prljavo rublje.

• Posteljina

Koristite ovaj program da perete kapute, veste, jakne i sl. koji sadrže perje s oznakom „perivo u mašini” na datim odjevnim predmetima. Zahvaljujući posebnim profilima obrtaja, osigurano je da voda dosegne do zračnog prostora između perja.

• Spin+Drain

Ovaj program možete koristiti za cijeđenje vode s odjeće/ unutar mašine za pranje.

• Rinse

Upotrebljavajte ovaj program za odvojeno ispiranje ili dodavanje štirke.

• Shirts

Ovaj program se koristi za pranje pamučnih i sintetičkih košulja, te košulje s mješavinom pamuka i sintetike. On smanjuje nabore. Para se primjenjuje na kraju programa da pomogne funkciju smanjenja nabora. Poseban profil okretanja

i pare koja se primjenjuje na kraju programa smanjuju nabore na košuljama. Kada je odabrana funkcija za brzo pranje, izvršava se algoritam pretpranja.

- Nanesite hemikaliju za prethodnu obradu direktno na odjeću ili je dodajte zajedno s deterdžentom u odjeljak za deterdžent u prahu. Tako možete postići isti učinak kao i kod uobičajenog pranja za dosta kraće vrijeme. Produžit će se rok trajanja vaših košulja. Nemojte koristiti deterdžent za pretpranje ako planirate da koristite funkciju odgođe svoje mašine. Deterdžent za pretpranje može se izliti na vašu odjeću i uzrokovati mrlje.

**** Preporučljivo je da koristite ciklus sa najviše 6 majica kako biste smanjili nabore na majicama koristeći ovaj ciklus. Kada perete više od 6 majica, mogu se pojaviti različiti nivoi nabora i vlažnosti na majicama na kraju ciklusa.**

**** Kada odaberete funkciju sušenja s programom Košulje, nemojte puniti svoju mašinu s više rublja od preporučene količine u nastavku: U suprotnom se na vašim košuljama mogu pojaviti bore ili problemi s vlagom.**

Maksimalni preporučeni broj košulja:

Ako je dubina proizvoda 50 cm, 4 košulje
Ako je dubina proizvoda 54 - 60 cm, 5 košulja



Informacije o dubini vašeg proizvoda možete pronaći u tabeli tehničkih specifikacija u vašem korisničkom priručniku.

• Xpress/Super Xpress

Ovaj program koristite za pranje manje zaprljanog ili neisflekanog pamučnog rublja za kratko vrijeme, ali ne za peškire ili odjeću od debelog pamuka. Kada se izabere funkcija brzog pranja, trajanje programa se može skratiti na 14 minuta. Ako odaberete funkciju za brzo pranje, smijete prati najviše 2 (dva) kg rublja.

• Tamna odjeća / džins

Koristite ovaj program kako biste zaštitili svoju tamnu odjeću ili farmerice. Ima visoku performansu s posebnim pokretima bubnja čak i pri niskoj temperaturi. Preporučuje se da koristite tečni deterdžent ili šampon za vunu za tamno obojen veš. Nemojte prati vašu osjetljivu odjeću koja sadrži vunu i sl.

• Miješana odjeća

Koristite da perete vašu pamučnu i sintetičku odjeću zajedno, bez razvrstavanja.

• Donji veš

Možete koristiti ovaj program za pranje osjetljivih odjevnih predmeta koje treba ručno prati i za finije žensko donje rublje. Mala količina odjeće mora se prati u mreži za pranje. Kukice, dugmići itd. moraju biti zakopčani, a zatvarači zatvoreni.

• Sport

Možete koristiti ovaj program da perete sportsku odjeću i odjeću za slobodno vrijeme koja sadrži pamuk/sintetiku i nepromoćive površine kao što je npr. gorteks. Osigurava nježno pranje odjeće zahvaljujući posebnim rotirajućim pokretima.


• Downloaded Program

Ovo je poseban program koji vam omogućava da preuzmete druge programe kada to želite. Na početku postoji program koji možete vidjeti koristeći aplikaciju HomeWhiz kao zadatu. Međutim, možete da koristite aplikaciju HomeWhiz za biranje programa iz prethodno definisanih podešavanja programa, a zatim možete da ga promijenite i koristite.



Ako želite da koristite funkcije HomeWhiz i Daljinsko upravljanje, treba da izaberete Preuzeti program. Detaljne informacije mogu se naći u Funkciji HomeWhiz i Funkciji daljinskog upravljanja.

6.6 Odabir temperature



Kad god izaberete novi program, temperatura predviđena za taj program pojavit će se na indikatoru temperature. Moguće je da preporučena vrijednost temperature nije maksimalna temperatura koja se može odabrati za trenutni program. Pritisnite dugme podešavanje temperature i promijenite temperaturu. Temperatura će se postepeno smanjiti.




U programima u kojima nije dopuštena promjena temperature ništa se ne može promijeniti.

Također, temperaturu možete promijeniti nakon početka pranja. Promjena je moguća ako to dopuštaju koraci pranja.



Ako listate do opcije za pranje hladnom vodom i ponovno pritisnete taster za podešavanje temperature, na ekranu će se pojaviti preporučena maksimalna temperatura za taj program. Ponovno pritisnite taster za podešavanje temperature da biste smanjili temperaturu.

6.7 Odabir brzine obrtanja



Kod odabira novog programa, preporučena brzina centrifuge odabranog programa prikazana je na indikatoru za brzinu centrifuge. Moguće je da vrijednost preporučene brzine centrifuge ne

predstavlja najvišu vrijednost brzine centrifuge koja se može izabrati za trenutni program.

Pritisnite dugme za Podešavanje brzine obrtanja da biste promijenili brzinu obrtanja. Brzina obrtanja se postupno smanjuje.

Zatim se, zavisno od modela proizvoda na ekranu prikazuju opcije „Zadržavanje ispiranja“ i „Bez centrifuge“.

Ako ne želite izvaditi odjeću odmah nakon završetka programa, možete se koristiti funkcijom zadržavanja ispiranja, čime ćete spriječiti gužvanje vaše odjeće do kojeg dolazi kada mašina ispusti vodu.

Ova funkcija zadržava veš u vodi za konačno ispiranje. Ako želite centrifugirati rublje nakon funkcije zadržavanja ispiranja:

1. Podesite brzinu obrtanja.
2. Pritisnite tipku Početak/Pauza. Program će se nastaviti. Mašina ispušta vodu i veš se stavlja na centrifugu.


Ako želite ispustiti vodu na kraju programa bez korištenja centrifuge tada koristite funkciju bez centrifuge.



U programima u kojima nije dopuštena promjena brzine centrifuge ništa se ne može promijeniti.

Možete promijeniti brzinu centrifuge nakon početka pranja ako to dopuštaju koraci pranja. Promjene nisu moguće ako to koraci ne dopuštaju.

Odabir pomoćne funkcije za sušenje



Kada odaberete novi program pranja, pritisnite tipku za odabir pomoćne funkcije kako biste postavili opciju sušenja prikladnu za ovaj program.



U programima u kojima postavka sušenja nije dopuštena, kada se pritisne tipka za pomoćnu funkciju sušenja, svjetlo sušenja se ne mijenja i čuje se zvuk upozorenja. Samo za programe sušenja, podesite odgovarajuću opciju sušenja pritiskom na dugme za izbor pomoćne funkcije.

6.8 Programi sušenja



UPOZORENJE

Mašina automatski čisti dlačice sa rublja tokom programa sušenja. Mašina koristi vodu u koraku sušenja. Iz tog razloga, slavina za vodu bi trebala ostati otvorena također i na programima sušenja. Kada odaberete novi program pranja, pritisnite tipku za odabir pomoćne funkcije kako biste postavili opciju sušenja prikladnu za ovaj program.

U programima sušenja postoji korak centrifuge. Vaša mašina obavlja ovaj proces kako bi se skratilo vrijeme sušenja. Dok je program sušenja odabran, postavka brzine centrifugiranja je unutar područja maksimalne brzine centrifugiranja. U programima koji ne dozvoljavaju postavku sušenja, kada se pritisne tipka pomoćne funkcije sušenja, svjetlo za sušenje se neće promijeniti i čut će se zvuk upozorenja.

Samo za programe sušenja, podesite odgovarajuću opciju sušenja pritiskom na dugme za izbor pomoćne funkcije.



U slučaju nestanka vode, pranje ili sušenje se ne može obaviti.

• Synthetic Dry

Koristite ovaj program za sušenje sintetičke odjeće težine u suhom stanju do 5 kg. U ovom programu možete izvršiti samo sušenje.



Informacije o težinu odjeće u suhom stanju pogledajte u odjeljku za Adekvatan kapacitet punjenja

• Cotton Dry

Koristite ovaj program za sušenje pamučne odjeće težine u suhom stanju do 8 kg. U ovom programu možete izvršiti samo sušenje.



Kada želite sušiti veš koji se sastoji samo od peškira i bade-mantila, ubacite najviše 5 kilograma veša. Informacije o težinu odjeće u suhom stanju pogledajte u odjeljku za Adekvatan kapacitet punjenja


6.9 Programi za pranje i sušenje

• 5 Kg Wash&Dry

Koristite ovaj program za sušenje pamučnog rublja do 8 kg koje će se sušiti odmah nakon programa pranja bez bilo kakvih drugih odabira.



Pomoćna funkcija vanjskog sušenja ne može se odabrati dok je odabran ovaj program.



U programu Pranja 8 kg i programu Sušenja 8 kg, preporučuje se punjenje mašine do na gornjoj slici prikazanog nivoa za idealne uslove sušenja (možete vidjeti strelicu nivoa kada otvorite vrata za punjenje).

• Wash&Wear

Koristite ovaj program za pranje 0,5 kg rublja (2 košulje) za 40 minuta ili za pranje 1 kg rublja (5 košulja) za 60 minuta.



Program „Operi i obuci” namijenjen je za brzo pranje i sušenje svakodnevnog odjeće koja je nošena kratko vrijeme i koja nije jako prljava. Ovaj program je pogodan za odjeću tanke teksture koja se brzo suši (košulje, majice). Za rublje debele teksture kojem je potrebno duže da se suši, treba koristiti druge opcije ili programe sušenja.

• Hygiene+ Wash&Dry

Korak pare koji se primjenjuje na početku programa pomaže u omekšavanju prljavštine.

Koristite ovaj program za pranje i brzo sušenje rublja do 2 kg koje zahtijeva antialergijsko i higijensko pranje (pamuk poput dječje odjeće, plahte i donje rublje).

• HygieneTherapy

Antialergijsko pranje vrućim zrakom (vrijeme trajanja programa 58 min.)

Antialergijski program ventilacije osigurava da se temperatura rublja održava na relativno visokim temperaturama uz precizan način grijanja, a antialergijsko čišćenje se vrši putem zraka.

Koristite ovaj program za brzo antialergijsko čišćenje pamučne ili sintetičke suhe odjeće vrućim zrakom.



Program Antialergijska ventilacija ne koristi vodu. Koristite ovaj program za odjeću koju želite pranje izvršiti ventilacijom.

NAPOMENA: Ne stavljajte hemikalije kao što su deterdženti, izbjeljivači, sredstva za uklanjanje mrlja itd. u fioku za deterdžent u programu antialergijske ventilacije. Nije potrebna prethodna obrada rublja prije uključivanja programa.

Osvježavanje vrućim zrakom (48 min. i 38 min.)

Podrazumijevano trajanje je 58 minuta ako odaberete program „Antialergijska ventilacija”. Pomoću pomoćne funkcije

„Quick+“ možete odabrati različite programske periode, poput 48 minuta ili 38 minuta.

6.10 Tabela programa i potrošnje

Za pranje:

Program						Pomoćne funkcije					Temperatura °C
	Temperatura °C	Max. opterećenje (kg)	Potrošnja vode (l)	Potrošnja električne energije (kWh)	Max. brzina	Para	Dodatno ispiranje	Sušenje	Brzo / intenzivno	Sprječavanje gužvanja+	
Cottons	90	8	90	2,50	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	60	8	90	1,80	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	40	8	88	0,97	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
Eco 40-60	40***	8	64	0,690	1400			•			40-60
	40***	4	41	0,465	1400			•			40-60
	40***	2	31	0,231	1400			•			40-60
Eco 40-60 + Sušenje za ormar	40***	5	75	3,195	1400			•			40-60
	40***	2,5	50	1,810	1400			•			40-60
Synthetics	60	3	65	1,35	1200	•	•	•	•	•	Hladno - 60
	40	3	58	0,85	1200	•	•	•	•	•	Hladno - 60
Xpress/Super Xpress	90	8	68	2,20	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	60	8	68	1,20	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	30	8	68	0,20	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
Xpress/Super Xpress + Brzo / intenzivno	30	2	40	0,15	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
Shirts	60	3	70	1,50	800	*	•	•	•	•	Hladno - 60
Čišćenje bubnja+	90	-	80	2,60	600	*		*			90
Downloaded Program *****											
Miješana odjeća	40	3,5	70	0,90	800	•		•	•	•	Hladno - 40
Sport	40	3,5	52	0,65	1200			•			Hladno - 40
Tamna odjeća / džins	40	3,5	70	0,90	1200	•	*	•	•	•	Hladno - 40
Posteljina	60	2	75	1,30	800	•	•				Hladno - 60
Donji veš	30	1	65	0,56	600		*				Hladno - 30

• : Po izboru.

* : Automatski odabrano, ne može se otkazati.

*** : Program Eco 4060 je testni program prema izboru temperature od 40°C, EU regulativi EU/2019/2014 i EN 60456: 2016 / A11: Standard 2020.

Odabir temperature od 40 °C i sušenje odjeće do nivoa odlaganja u ormar na programu Eco 40-60 testni je program ciklusa pranja i sušenja prema EU/2019/2014 EU regulativi i EN 62512.

***** : Ovi programi se mogu koristiti pomoću aplikacije HomeWhiz. Potrošnja energije može se povećati ovisno o priključku.

- : O maksimalnom opterećenju informirajte se u opisu programa.

i Pročitajte odjeljak za ugradnju u korisničkom priručniku prije prvog korištenja.

Dodatne funkcije u tabeli mogu da se razlikuju prema modelu Vaše mašine.

Potrošnja vode i struje može da bude različita, što zavisi od promjena u pritisku vode, tvrdoći vode i temperaturi vode, temperaturi okoline, vrsti i količini veša, izboru pomoćnih funkcija i brzine centrifuge, kao i promjena napona električne mreže.

Kompanija proizvođač može promijeniti obrasce izbora dodatnih funkcija. Mogu se dodati novi obrasci odabira ili ukloniti postojeći.

Brzina centrifuge vaše mašine može varirati u zavisnosti od programa; brzina centrifuge ne smije prelaziti maksimalnu brzinu centrifuge na vašoj mašini.

Količina buke i vlažnosti variraju u zavisnosti od brzine centrifuge; kada je odabrana veća brzina centrifuge tokom faze centrifuge, rublje sadrži manje vlage na kraju programa ali se javlja veća buka.

i Vrijeme trajanja pranja možete vidjeti na displeju mašine prilikom odabira programa. Zavisno od količine veša kojeg ste stavili u svoju mašinu, može se pojaviti razlika od 1-1,5 sat između vremena trajanja pokazanog na displeju i stvarnog vremena trajanja ciklusa pranja. Vrijeme trajanja će se automatski ažurirati ubrzo nakon što pranje započne.

Uvijek odaberite najnižu odgovarajuću temperaturu.

Najučinkovitiji programi u pogledu potrošnje energije uglavnom su oni koji peru na nižim temperaturama i duže traju.

Podaci o brzini centrifuge navedeni u tabeli programa označavaju opciju brzine centrifuge prikazanu na upravljačkoj ploči.


Za sušenje:

Program	°C	Max. opterećenje (kg)	Potrošnja vode (l)	Potrošnja električne energije (kWh)	Max. brzina	Pomoćne funkcije					Nivo sušenja			
						Para	Brzo / intenzivno	Dodatno ispiranje	Sprječavanje gužvanja+	Sušenje	Ekstra suho	Sušenje za ormar	Sušenje za peglanje	Vremenski određeno sušenje - u minutama
Cotton Dry	-	5	45	3,20	1400				*	*	*	*	*	-

Synthetic Dry	-	3	30	2,10	-				*	*		*	*	*	-
Hygiene+ Wash&Dry	60	2	120	3,80	1400	*		*	*	*	*	*	*	*	30-90
5 Kg Wash&Dry	60	5	94	5,00	1400				*	*	*	*	*	*	60- Hladno
Wash&Wear	30	0,5	35	0,65	1200			*	*	*				*	30- Hladno
	30	1	44	1,00	1200			*	*	*				*	30- Hladno
HygieneTherapy	-	2	1	0,50	-		*		*	*					-

Vrijednosti potrošnje (BOS)								
	Odabir temperature °C	Brzina centrifuge (ciklus/min)	Kapacitet (kg)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)	Potrošnja vode (litar/ciklus)	Temperatura rublja (°C)	Procenat preostale vlage (%)
Eco 40-60	40	1400	8	03:38	0,690	64	29	53,9
	40	1400	4	02:47	0,465	41	27	53,9
	40	1400	2	02:47	0,231	31	22	53,9
Cottons	20	1400	8	03:40	0,800	85	20	53,9
	60	1400	8	03:40	1,800	90	60	53,9
Synthetics	40	1200	3	02:25	0,850	58	40	40
Xpress/ Super Xpress	30	1400	8	00:28	0,200	68	23	62
Eco 40-60 + Sušenje za ormar	40	1400	5	08:30	3,195	75	28	53,9
	40	1400	2,5	06:10	1,810	50	22	53,9
Vrijednosti potrošnje date za druge programe osim programa Eko 40-60 za pranje i sušenje na mreži su samo indicativne.								

6.11 Odabir pomoćne funkcije



Odaberite željene funkcije prije nego što pokrenete program. Kada odaberete program, zajedno s njim zasvijetlit će ikone simbola pomoćne funkcije koja je odabrana.



Kada se pritisne dugme pomoćne funkcije koja se ne može odabrati s trenutnim programom, tada će mašina za pranje veša ispustiti zvučni signal upozorenja.

Neke se funkcije ne mogu zajedno odabrati. Ako je druga pomoćna funkcija u sukobu s prvom, ranije odabranom prije pokretanja perilice, opozvat će se prva odabrana funkcija, a druga pomoćna funkcija ostat će uključena. Na primjer, ako želite odabrati brzo pranje, nakon što ste odabrali funkciju dodavanja više vode tada će se funkcija dodavanja više vode poništiti, a funkcija brzog pranja ostat će aktivna.

Nije moguće odabrati pomoćnu funkciju koja nije kompatibilna s programom. (Pogledajte „Tablicu programa i potrošnje“)

Neki programi imaju pomoćne funkcije koje moraju raditi istovremeno. Te funkcije ne mogu biti otkazane.



Ako se odabrani nivo vlažnosti (sušenje spremno za peglanje, sušenje spremno za ormar, dodatno sušenje spremno za ormar) ne može dostići na kraju programa sušenja, vaša mašina će automatski produžiti vrijeme trajanja programa. Program traje duže.

Ako je odabrano vremensko sušenje, program će završiti na kraju vremena sušenja čak i ako rublje nije suho.

Ako se tokom programa sušenja dostigne odabrani nivo vlažnosti (sušenje spremno za peglanje, sušenje spremno za ormar, dodatno sušenje spremno za ormar) ili se otkrije dodatna suhoća u vremenski podešenim opcijama sušenja, program će trajati kraće. Smanjeno vrijeme će biti prikazano na ekranu.

6.11.1 Pomoćne funkcije

• Brzo / intenzivno

Ovom funkcijom možete skratiti ili produžiti trajanje programa. Ovisno o odabiru programa, mogu postojati razlike u povećanju i smanjenju vremena. U slučaju da LED indikator za BRZO ili INTENZIVNO ne svijetli, prikazuje se odgovarajuće trajanje programa za vašu normalno zaprljanu odjeću/veš.

Ovisno o izboru programa, Intenzivna funkcija se može odabrati automatski. U tom slučaju će se upaliti LED lampica na panelu za INTENZIVNO. Možete koristiti odabir Intenzivnog programa za postizanje boljih performansi pranja kada perete jako zaprljano rublje.

Možete skratiti vrijeme za vaše blago zaprljano rublje pritiskom na tipku Brzo/Intenzivno u programima koji su podešeni s odabranim Intenzivnim programom. Kada jednom pritisnete dugme, LED će se ugasi i dostići ćete odgovarajuće trajanje programa za svoju normalno zaprljanu odeću/veš. Kada drugi put pritisnete isto

dugme, upaliće se LED lampica za Brzo, vrijeme će se malo skratiti i pokazaće se minimalno trajanje programa, koje je pogodno za vaš manje zaprljan veš. Trajanje programa može se skratiti za 50% kada se odabere ova funkcija. Zahvaljujući optimiziranim koracima pranja, visokoj mehaničkoj agilnosti i optimalnoj potrošnji vode postiže se visoka učinkovitost pranja iako je trajanje kraće.

• Dodatno ispiranje

Ova funkcija omogućava proizvodu da izvrši dodatno ispiranje kao dodatak onom koje je već završeno nakon glavnog pranja. Tako se može smanjiti rizik od utjecaja minimalnih ostataka deterdženta na rublju na osjetljivu kožu (bebe, alergiji sklona koža itd.).

• Para

Ova funkcija pomaže u smanjenju nabora na pamučnom, sintetičkom i miješanom rublju, skraćuje vrijeme glačanja i uklanja mrlje omekšavanjem.

* U uslovima kada se funkcija pare primjenjuje na kraju programa, vaš veš može biti topliji na kraju pranja. To je očekivano u okviru uslova rada programa.



Kada aktivirate funkciju pare, nemojte koristiti tečni deterdžent ako proizvod nema posudu za tečni deterdžent ili funkciju doziranja tečnog deterdženta. Postoji opasnost od fleka na odjeći!

• Daljinski upravljač

Možete koristiti ovo dugme za pomoćnu funkciju da povežete svoj proizvod s pametnim uređajima. Za detaljne informacije pogledajte Funkciju HomeWhiz i Funkciju Daljinski upravljač.

• Prilagođeni program

Ova dodatna funkcija može da se koristi samo za programe Pamuk i Sintetika zajedno s aplikacijom HomeWhiz. Ako je ova funkcija aktivirana u meniju HomeWhiz „Personalizacija“, možete dodati do pet dodatnih koraka ispiranja u program.

Možete odabrati i koristiti neke pomoćne funkcije čak i ako ih nije moguće pronaći na vašem proizvodu. Možete povećati i smanjiti vrijeme programa za pamuk i sintetiku u okviru sigurnog opsega.



Kada je izabrana pomoćna funkcija Specijalizovanog programa, performanse pranja i potrošnja energije će se razlikovati od navedene vrijednosti.

• Sušenje

Ova funkcija omogućava da se veš osuši nakon pranja. Provjerite u tabeli programa s kojim se programima može odabrati ova pomoćna funkcija.

6.11.2 Funkcije/Programi odabrani pritiskom funkcijskih tastera na 3 sekunde

• Čišćenje bubnja+ 3"

Pritisnite i držite dugme konkretne pomoćne funkcije 3 sekunde kako biste odabrali program. Redovno čistite (jednom u 1 do 2 mjeseca) bubanj kako biste osigurali potrebnu higijenu. Para se primjenjuje prije programa kako bi omekšala ostatke u bubnju. Uključite program kad je mašina potpuno prazna. Za efikasnije rezultate stavite prah protiv kamenca (materijal za čišćenje bubnja) pogodan za mašine za pranje rublja u odjeljak za deterdžent „2“. U ovom programu postoji korak sušenja nakon čišćenja bubnja kako bi se unutrašnjost bubnja osušila.



Ovo nije program za pranje. To je program za održavanje. Nemojte uključivati ovaj program ako u mašini ima nečega. Kada pokušate da je uključite, mašina automatski detektuje da je unutra opterećenje i može da zatvori ili nastavi program prema modelu vaše mašine. Efikasno čišćenje se ne postiže ako se program nastavi.

• Sprječavanje gužvanja+

Ova funkcija se bira kada se pritisne i zadrži 3 sekunde dugme za konkretnu pomoćnu funkciju i uključi se lampica za praćenje programa za odgovarajući korak. Kada je odabrana, ova funkcija vrši prozračivanje rublja do 8 sati na kraju programa kako bi se spriječio gužvanje. Možete otkazati ovaj program i izvaditi rublje u bilo kojem trenutku tokom trajanja datog perioda od 8 sati. Pritisnite dugme za odabir funkcije ili tipku za uključivanje/isključivanje mašine da biste otkazali ovu funkciju. Svjetlo programa koji slijedi će ostati upaljeno dok se ova funkcija ne otkaže ili dok se taj korak ne završi. Ako funkcija nije otkazana, bit će aktivna i u sljedećem ciklusu pranja.

• Zaštita od djece

Koristite funkciju zaštite za djecu da biste spriječili djecu da se igraju mašinom. Na taj način možete spriječiti bilo kakve izmjene programa koji je u toku.



Možete uključiti i isključiti mašinu pomoću dugmeta za uključivanje/isključivanje kada je aktivno zaključavanje zbog djece. Kada ponovo uključite mašinu, program će se nastaviti tamo gdje je zaustavljen. Kada je zaključavanje zbog djece omogućeno, zvučno upozorenje će se oglasiti ako se pritisnu tasteri. Ovo zvučno upozorenje će biti otkazano ako se dugmad pritisne pet puta uzastopno.

Da biste aktivirali zaključavanje zbog djece:

Pritisnite i držite odgovarajuće dugme za pomoćnu funkciju 3 sekunde. Kada završi odbrojavanje „3-2-1” na ekranu, prikazuje se simbol Zaključavanje zbog djece. Kada se ovo upozorenje prikaže, možete otpustiti dugme pomoćne funkcije 3.

Da deaktivirate dječju bravu:

Pritisnite i držite odgovarajuće dugme za pomoćnu funkciju 3 sekunde. Kada završi odbrojavanje „3-2-1” na ekranu, nestaje simbol Zaključavanje zbog djece.

• Bežična veza

Svoju mašinu i svoje pametne uređaje možete uskladiti s bežičnom vezom. Na taj način možete koristiti pametni uređaj da biste dobili informacije o svojoj mašini i da biste je kontrolisali.

Za aktiviranje bežične veze:

Pritisnite i držite taster daljinskog upravljača 3 sekunde. Nakon odbrojavanja „3-2-1” na ekranu se prikazuje simbol **“On”** (Uključeno). Kada se ova obavijest prikaže, prestanite pritiskati dugme na daljinskom upravljaču. Ikona bežične veze treperi kada se proizvod povezuje na internet. Ako je povezivanje uspješno, lampica ikonice će ostati uključena.


Deaktiviranje bežične veze:

Pritisnite i držite taster daljinskog upravljača 3 sekunde. Nakon odbrojavanja „3-2-1” na ekranu se prikazuje simbol **“Off”** (Isključeno).



Da biste mogli omogućiti bežičnu vezu, podešavanje mašine treba da se završi preko aplikacije HomeWhiz. Nakon podešavanja, bežična veza će se automatski omogućiti ako pritisnete dugme “Remote Control” (Daljinsko upravljanje).

6.12 Koraci sušenja



Sušenje do nivoa za peglanje

Sušenje se izvodi sve dok se korak sušenja do nivoa za peglanje ne postigne na nivou sušenja.

Sušenje do nivoa za odlaganje u ormar

Sušenje se izvodi sve dok se korak sušenja udo nivoa za odlaganje u ormar ne postigne na nivou sušenja.

Ekstra suho

Sušenje se izvodi sve dok se ne dostigne stupanj ekstra sušenja do nivoa za odlaganje u ormar.



Nivo suhoće može varirati u zavisnosti od miješanja veša i vrste materijala, kao i količine i nivoa vlažnosti.

Odeću koja sadrži čipku, til, kamene ukrase, perle, šljokice, žice itd. i veš sa visokim sadržajem svile ne treba sušiti u mašini.

Vremensko sušenje – minuta

Da biste postigli željeni nivo suhoće na niskoj temperaturi, možete birati između trajanja sušenja od 30, 90 i 150 minuta.

Kada sušite malu količinu rublja (najviše 2 komada), potrebno je odabrati vremenski određene korake sušenja u programima za sušenje pamuka ili sintetike.

Ako rublje nije dostiglo željeni nivo suhoće na kraju programa sušenja, možete odabrati vremensko sušenje kako bi se proces završio.

Kada je ova funkcija odabrana, mašina obavlja sušenje tokom podešenog vremena bez obzira na nivo suhoće.

6.13 Vrijeme završetka


Prikaz vremena

Kada se odabere funkcija vremena završetka, preostalo vrijeme do početka programa prikazuje se po satima poput 1h, 2h te se preostalo vrijeme potrebno za završetka programa nakon što ste pokrenuli program prikazuje u satima i minutama, na primjer 01:30.




Trajanje programa može biti različito od vrijednosti u odjeljku „Tabela programa i potrošnje” zavisno od pritiska vode, tvrdoći i temperaturi vode, sobnoj temperaturi, količini i vrsti veša, odabranim pomoćnim funkcijama i promjenama napona. Nakon određenog perioda nakon aktiviranja funkcije vremena završetka, uređaj prelazi u način rada pripravnosti te neka LED svjetla na ekranu više ne svijetle. Ako korisnik izvrši neki unos, tada će LED svjetla ponovno zasvijetliti.


S pomoću funkcije Vrijeme završetka može se odgoditi početak programa do 24 sata. Nakon što pritisnete dugme postavke vremena završetka prikazuje se predviđeno vrijeme završetka. Ako je podešeno postavke vremena završetka, tada svijetli pokazivač vremena završetka.



Za aktiviranje funkcije vremena završetka i završavanje programa u određenom vremenu morate pritisnuti dugme početak/pauza nakon što ste podesili vrijeme.



Ako želite poništiti funkciju vremena završetka, isključite i uključite proizvod pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje.





Kad aktivirate funkciju Vrijeme završetka, nemojte dodati tekući deterdžent u odjeljak za praškasti deterdžent br. 2. Postoji opasnost da će na odjeći ostati mrlje


1. Otvorite vrata za stavljanje veša, stavite veš i deterdžent, itd.
2. Odaberite program za pranje, temperaturu, brzinu centrifuge i po potrebi pomoćne funkcije.
3. Po želji podesite vrijeme završetka pritiskom na dugme postavke vremena završetka. Indikator postavke vremena završetka svijetli.
4. Pritisnite početak / pauzu. Odbrojanje vremena počinje.



Tokom odbrojanja vremena završetka možete dodati još veša. Na kraju odbrojanja isključuje se pokazivač vremena završetka, ciklus pranja počinje i vrijeme odabranog programa pojavljuje se na ekranu.

6.14 Pokretanje programa

1. Pritisnite taster početak / pauzu da biste pokrenuli program.



2. Vrata za punjenje su zaključana. Znak za zaključana vrata pojavljuje se na ekranu nakon što se zaključaju vrata za punjenje.
3. Svjetla indikatora slijeda programa na ekranu pokazuju trenutni korak programa.



Ako se nijedan program ne pokrene ili se ne pritisne nijedan taster unutar 10 minuta tokom procesa odabira programa, proizvod će se automatski isključiti. Ekran i svi indikatori se gase. Ako pritisnete dugme za uključivanje / isključivanje, prikazuju se informacije o zadanom odabranom programu.

6.15 Brava vrata za punjenje

Na vratima za punjenje stroja postoji sustav za zaključavanje koji sprečava otvaranje vrata za punjenje kada nivo vode nije odgovarajući.

Simbol za zaključana vrata pojavljuje se na ekranu nakon zaključavanja vrata za punjenje.



Ako je izabrana funkcija daljinskog upravljanja, vrata će biti zaključana. Da biste otvorili vrata, morate deaktivirati funkciju daljinskog pokretanja pritiskom na dugme daljinskog pokretanja ili promjenom položaja programa.

Otvaranje vrata za punjenje u slučaju nestanka struje:




U slučaju nestanka struje, ručku vrata za punjenje za slučaj nužde ispod poklopca filtra pumpe možete koristiti za ručno otvaranje vrata za punjenje.




Prije otvaranja vrata za stavljanje veša, osigurajte da u mašini nema vode kako biste izbjegli izazivanje poplave.

1. Ugasite i isključite uređaj iz utičnice.
2. Otvorite poklopac filtera pumpe.




3. Alatkom povucite i otpustite ručku za slučaj nužde na vratima za punjenje. Zatim, otvorite vrata za punjenje.
4. Ako se vrata za punjenje ne otvore, ponovite prethodni korak.



6.16 Promjena odabira nakon početka rada programa

Dodavanje veša nakon početka programa :

Ako je nivo vode u uređaju odgovarajuća kad pritisnete dugme početak/pauza, tada će se deaktivirati zaključavanje vrata, vrata će se otvoriti i vi ćete moći dodati veš. Ikona za zaključavanje vrata na ekranu isključit će se kad se zaključavanje vrata deaktivira. Nakon dodavanja veša zatvorite vrata i ponovo pritisnite dugme početak/pauza za nastavak ciklusa pranja.




Ako nivo vode u uređaju nije odgovarajuć kada pritisnete dugme početak/pauza, tada se zaključavanje vrata ne može deaktivirati te ikona zaključavanja vrata na ekranu i dalje svijetli.



Ako je temperatura vode unutar mašine viša od 50°C, ne možete deaktivirati zaključavanje vrata zbog sigurnosnih razloga, čak i ako je nivo vode odgovarajuć.

Prebacivanje mašine u režim pauze

Pritisnite dugme početak/pauza i prebacite uređaj u način prekinutog rada. Znak za pauzu bljeskat će na ekranu.



Promjena odabira programa nakon početka programa:

Program se ne može mijenjati dok je program pokrenut. Morate pauzirati radni program ako Zaključavanje za zaštitu djece nije aktivno i odabrati novi program. Taj postupak poništiti će trenutni program.



Odabrani program kreće ispočetka.

Promjena pomoćne funkcije, brzine i temperature:

Ovisno o korak do kojeg je program došao možete poništiti ili aktivirati dodatne funkcije. Pogledajte dio „Odabir dodatne funkcije“.


Također možete promijeniti postavke brzine i temperature. Pogledajte „Odabir brzine centrifuge“ i „Odabir temperature“.



Daje zvučno upozorenje ako promjena nije dopuštena. Vrata za punjenje se neće otvoriti ako je temperatura vode u mašini visoka ili je nivo vode iznad osnovne linije vrata za punjenje.

6.17 Poništavanje programa

Kada se mašina uključi i isključi, program se poništava. Držite taster za uključivanje/isključivanje 3 sekunde.



Ako okrenete okretno dugme odabira programa, kada je aktivirana blokada za zaštitu djece, tada se program neće poništiti. Trebate prvo poništiti blokadu za zaštitu djece.

Ako želite otvoriti vrata za punjenje kada opozovete program, ali ne možete otvoriti vrata za punjenje jer je nivo vode iznad osnovne linije vrata za punjenje, okrenite dugme za odabir programa na program Izbacivanje vode + centrifuga i izbacite vodu iz mašine.

6.18 Završetak programa

Kada je program gotov, na ekranu se pokazuje upozorenje za završetak. Proizvod se automatski isključuje ako se nijedno dugme ne pritisne 10 minuta. Isključeni su ekran i svi indikatori.

Ako pritisnete taster za uključivanje/isključivanje, prikazaće se dovršeni koraci programa.

6.19 Funkcija HomeWhiz i Funkcija daljinskog upravljanja

Svoju mašinu za pranje veša možete provjeriti sa pametnih uređaja i dobiti informacije o statusu mašine zahvaljujući funkciji HomeWhiz. Možete izvršiti mnoge operacije na svojoj mašini sa svog pametnog uređaja pomoću aplikacije HomeWhiz. Osim toga, određena svojstva možete koristiti samo s funkcijom HomeWhiz.

Morate da preuzmete aplikaciju HomeWhiz iz trgovine aplikacija vašeg pametnog uređaja da biste koristili Wi-Fi funkciju svog uređaja.

Da biste koristili aplikaciju, osigurajte da je vaš pametni uređaj povezan s internetom. Ako aplikaciju koristite prvi put, dovršite registraciju korisničkog računa slijedeći upute u aplikaciji. Možete koristiti sve proizvode u vašem domu za koje je omogućena funkcija HomeWhiz putem ovog računa nakon što se registracija završi.

Bluetooth vašeg pametnog uređaja bi trebao biti uključen i vaš uređaj bi trebao biti povezan na internet tokom podešavanja. Vaš pametni uređaj treba da bude blizu mašine za pranje veša. Nakon podešavanja, Bluetooth se može isključiti ili vaš pametni uređaj ne mora biti blizu mašine za pranje veša. Možete koristiti svoj proizvod pod uslovom da je vaš pametni uređaj povezan na internet.

Možete dodirnuti karticu „Uređaji” u aplikaciji da vidite uređaje uparene s vašim računom. Možete da izvedete postupak uparivanja korisnika ovih proizvoda na ovoj strani.

Nakon postavke aplikacije, uz funkciju HomeWhiz, vaša mašina za pranje veša vam može dati trenutne obavijesti o statusu putem vašeg pametnog uređaja.

Vaša mašina za pranje veša će vam slati obavijesti preko aplikacije HomeWhiz u sledećim slučajevima:

- po završetku programa,
- kada se otvore vrata mašine za pranje veša,
- u slučaju upozorenja o nestanku vode,
- u slučaju sigurnosnog upozorenja.



Da biste koristili funkciju HomeWhiz, uvjerite se da je aplikacija HomeWhiz instalirana na vašem pametnom uređaju i da je vaša mašina za pranje veša povezana na vašu kućnu Wi-Fi mrežu. Kada vaša mašina za pranje veša nije povezana na mrežu, ona radi kao mašina bez funkcije HomeWhiz.

Vaš proizvod će raditi s vezom na bežičnu mrežu u vašoj kućnoj mreži. Kontrole napravljene putem aplikacije će biti omogućene kroz ovu mrežu. Stoga, jačina bežičnog signala u blizini lokacije uređaja mora biti odgovarajuća.

Radi na HomeWhiz frekvencijskom opsegu od 2,4 GHz.

Posjetite www.homewhiz.com da vidite Android i iOS verzije koje podržava aplikacija HomeWhiz.




Sve sigurnosne mjere opisane u odjeljku „**OPĆE SIGURNOSNE UPUTE**” naslovljenom u korisničkom priručniku važe i za daljinsko upravljanje s funkcijom HomeWhiz

6.19.1 Podešavanje HomeWhiz


Potrebno je postaviti vezu između vašeg proizvoda i aplikacije kako bi aplikacija funkcionirala. Slijedite dolje navedene korake da uspostavite ovu vezu.

1. Ako dodajete neki uređaj po prvi put, dodirnite karticu „Dodaj/ukloni uređaj” na HomeWhiz aplikaciji. Odaberite dugme „DODAJ UREĐAJ” (dodirnite ovdje za postavljanje novog uređaja) u gornjem desnom uglu. Izvršite postavku prateći donje korake i korake u aplikaciji HomeWhiz.
2. Da biste pokrenuli podešavanje, provjerite da li je mašina isključena. Istovremeno pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje i dugme

funkcije daljinskog upravljanja 3 sekunde da biste perilicu prebacili na način postavljanja aplikacije HomeWhiz.




3. Tokom procesa podešavanja HomeWhiz-a, animacija će se prikazati na ekranu, a ikona bežične veze će nastaviti da treperi sve dok vaš uređaj uspešno ne uspostavi internet vezu. U ovom načinu rada biće aktivno dugme Uklj./Isklj. Ostala dugmad nije aktivna.




4. Slijedite uputstva na ekranu aplikacije HomeWhiz.
5. Pričekajte dok se instalacija ne završi. Kada se podešavanje dovrši dajte naziv mašini za veš. Sada, možete pogledati proizvod koji ste dodali u aplikaciju HomeWhiz.



Mašina za veš automatski će se isključiti ako ne utvrdi da je podešavanje bilo uspješno u roku od 5 minuta. U tom slučaju, morate ponovno započeti postupak podešavanja. Ako se problem i dalje pojavljuje obratite se ovlaštenom servisu. Perilicu možete upotrebljavati s više pametnih uređaja. Za to preuzmite aplikaciju HomeWhiz i na druge pametne uređaje. Kada pokrenete aplikaciju, morat ćete se prijaviti putem računa koji ste prethodno kreirali i uparili s perilicom. U protivnom pročitajte dio „Podešavanje mašine za veš povezane s drugim računom”.



Aplikacija HomeWhiz može od vas zahtijevati da unesete broj proizvoda prikazan na etiketi proizvoda. Naljepnicu proizvoda možete pronaći unutar vrata proizvoda. Broj proizvoda će biti prikazan na ovoj naljepnici.



6.19.2 Podešavanje mašine za pranje rublja koja je povezana s računom drugog korisnika

Ako je mašina za pranje koju želite da koristite prethodno unesena u sistem putem računa drugog korisnika, morate da obavite novo povezivanje između svoje aplikacije HomeWhiz i proizvoda.

1. Preuzmite HomeWhiz aplikaciju na novi pametni uređaj koji želite da koristite.
2. Kreirajte novi račun i prijavite se na ovaj račun na aplikaciji HomeWhiz.
3. Slijedite korake opisane u programu Postavke HomeWhiz i nastavite s postupkom postavki.




S obzirom da funkcija HomeWhiz i funkcija daljinskog upravljanja vašeg proizvoda rade putem Bluetooth ili Wi-Fi tehnologije, ovisno o modelu vašeg proizvoda, važno je napomenuti da samo jedna HomeWhiz aplikacija može kontrolirati vaš proizvod u bilo kojem trenutku.

6.19.3 Brisanje podudarnosti računa HomeWhiz

Slijedite sljedeće korake kako biste izbrisali perilicu koja je prethodno povezana s tuđim računom.

1. Uključite mašinu pomoću tastera za uključivanje/isključivanje.
2. Kada vaša mašina radi, pritisnite i držite taster funkciju daljinskog upravljača i taster za postavljanje vremena završetka 5 sekundi.



3. Nakon odbrojavanja na ekranu čut ćete zvuk upozorenja od proizvoda koji vas obavještava o zahtjevu. Brisanje podudaranja trajat će nekoliko sekundi.

Nakon ove radnje ne možete koristiti funkciju HomeWhiz svoje perilice dok ne izvršite drugu postavku.

Vaš proizvod ne mora biti povezan s internetom kako bi izbrisao podudarni račun. Vaš zahtjev će biti primljen. Ovo podudaranje automatski će se izbrisati kada se proizvod prvi put poveže s internetom.

6.19.4 Funkcija daljinskog upravljanja i njena upotreba

Nakon podešavanja funkcije HomeWhiz automatski će se uključiti Wi-Fi povezivanje. Da bi se aktiviralo ili deaktiviralo bežično povezivanje, pogledajte odjeljak „Wireless veza”. Ako isključite, pa uključite uređaju dok je Wireless povezivanje aktivno ono će se automatski ponovno spojiti. U slučaju promjene mrežne lozinke ili isključivanja modema, Wireless veza će se automatski isključiti. U to slučaju morate ponovno uključiti Wireless vezu ako želite upotrebljavati funkciju daljinskog upravljanja.


Status Wireless veze možete pratiti na ekranu i to pomoću simbola Bluetootha. Ako je simbol neprekidno uključen, to znači da imate uspostavljenu Bluetooth vezu. Ako simbol treperi, to znači da mašina pokušava da se poveže. Ako je simbol isključen, to znači da niste povezani.



Kada je bežična veza uključena u vašem proizvodu, moći će se izabrati funkcija daljinskog upravljanja.

Ako se funkcija daljinskog upravljača ne može odabrati, provjerite status veze. Ako povezivanje ne može da se uspostavi, ponovite početna podešavanja na uređaju.

Ako želite daljinski upravljati svojom mašinom za pranje veša, morate aktivirati funkciju daljinskog upravljanja pritiskom na dugme Daljinski upravljač (Remote Control) na kontrolnoj tabli. Kada se uspostavi pristup proizvodu, vidjet ćete ekran sličan ovom prikazanom u nastavku.



Kad je daljinsko upravljanje aktivirano, možete jedino uključiti proizvod, isključiti ga i pratiti status na mašini za veš. I svim funkcijama izuzev zaključavanja zbog djece možete da upravljate putem aplikacije. Pomoću indikatora funkcije na ekranu možete pratiti da li je funkcija daljinskog upravljača uključena ili isključena.

Ako je funkcija daljinskog upravljača isključena, svim radnjama se rukuje na perilici rublja i samo je status praćenja omogućen na aplikaciji. Funkcija daljinskog upravljanja možda neće biti aktivirana ako je daljinska veza isključena ili su vrata proizvoda uključena. Kada omogućite ovu funkciju na svojoj mašini za pranje veša, ona ostaje aktivna u većini uslova, pružajući vam mogućnost da kontrolišete svoju mašinu putem interneta. Ova funkcija je dostupna bez obzira da li je mašina uključena ili isključena i može joj se pristupiti sa bilo koje lokacije.

U određenim slučajevima, ona se sama deaktivira radi sigurnosnih razloga:

- Kada vaša perilica rublja bude podvrgnuta prekidu napajanja.
- kada se otvore vrata mašine za pranje veša,
- Kada je kolo programatora okrenuto, a odabran je drukčiji program ili kada je uređaj isključen.

6.19.5 Otklanjanje smetnji

Pratite korake u nastavku ako imate problema s upravljanjem ili povezivanjem. Pratite da li se problem nastavlja ili ne nakon aktivnosti koju ste izvršili.

1. Provjerite da li je vaš pametni uređaj povezan na odgovarajuću kućnu mrežu.
2. Ponovno pokrenite aplikaciju proizvoda.
3. Isključite i uključite Bluetooth ili Wi-Fi putem kontrolne ploče, ovisno o modelu vašeg proizvoda.
4. Ako veza ne može biti uspostavljena s gore navedenim postupcima, ponovite inicijalne postavke za podešavanja na perilici rublja.

Ako problem i dalje postoji posavjetujte se s ovlaštenim servisnim zastupnikom.

7 Održavanje i čišćenje




Prvo pročitajte odjeljak "Sigurnosne upute"!

Vijek trajanja vašeg proizvoda se produžava, a česti problemi će se smanjiti ako se čisti u redovnim intervalima.

7.1 Čišćenje ladice za deterdžent

Čistite fioku za deterdžent u redovnim intervalima (jednom na svaka 4 do 5 pranja) kao što je navedeno u nastavku kako biste spriječili nakupljanje deterdženta u prahu.

Očistite sifon ako višak vode i mješavine omekšivača ostane u odjeljku za omekšivač.



1. Pritisnite označeni dio sifona u odjeljku za omekšivač, a zatim povucite ladicu prema sebi da biste je izvadili.
2. Podignite i uklonite sifon straga kao što je prikazano.
3. Isperite ladicu i sifon u sudoperi sa dosta tople vode. Koristite rukavice ili odgovarajuću četku kako biste spriječili kontakt ostataka u ladici s kožom.
4. Čvrsto postavite sifon i fioku nazad nakon čišćenja.


7.2 Čišćenje vrata za punjenje i bubnja

Za proizvode sa programom za čišćenje bubnja, pogledajte odjeljak Upravljanje proizvodom



Ponovite postupak čišćenja bubnja svaka 2 mjeseca.

NAPOMENA: Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za mašine za pranje rublja.



Nakon svakog pranja obratite pozornost da u proizvodu ne ostane stranih tvari.

Ako su začepljene rupe na gumi na vratima koje su prikazane na slici u nastavku, odblokirajte rupe pomoću čačkalice.

Strane tvari će uzrokovati mrlje od hrđe u bubnju. Očistite mrlje sa površine bubnja koristeći sredstva za čišćenje za nerđajući čelik.

Nikada nemojte koristiti čeličnu vunu ili žicu za suđe. One će oštetiti obojene, hromirane i plastične površine.

Preporučujemo da na kraju programa obrišete gumu bubnja suhom i čistom krpom. Tako ćete ukloniti ostatke na gumi bubnja u vašoj mašini i spriječiti stvaranje neprijatnih mirisa.


7.3 Čišćenje tijela i upravljačke ploče

Prebrišite tijelo proizvoda sapunjavom vodom ili nekorozivnim blagim gel deterdžentima ako je potrebno, te posušite mekanom krpom.

Koristite samo mekane i vlažne krpe da čistite upravljačku ploču. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže izbjeljivača

7.4 Čišćenje filtera za ulaz vode

Na kraju svakog ventila za dovod vode na stražnjoj strani proizvoda nalazi se filter, kao i na kraju svakog crijeva za ulaz vode gdje su priključeni na slavinu. Ovi filteri sprječavaju da strane tvari i prljavština iz vode ulazi u proizvod. Filtere treba čistiti ako su zaprljani.



1. Zatvorite slavine.
2. Uklonite navrtke sa crijeva za dovod vode kako biste pristupili filterima na ventilima za ulaz vode i očistite ih odgovarajućom četkom. Ako su filteri previše prljavi, uklonite ih s njihovih mjestâ pomoću kliješta i očistite na ovaj način.
3. Izvadite filtere na ravnim krajevima crijeva za dovod vode zajedno sa zaptivačima i temeljito ih očistite pod mlazom vode.
4. Zamijenite zaptivače i filtere pažljivo i ručno pritegnite navrtke crijeva.

7.5 Ispuštanje preostale vode i čišćenje filtra pumpe

Sistem filtera u vašem proizvodu sprječava da čvrsti predmeti kao što su dugmad, kovanice i vlakna tkanine blokiraju rotor pumpe tokom pražnjenja vode za pranje. Stoga, voda će se cijediti bez ikakvih problema i vijek trajanja pumpe će se produžiti.

Ako proizvod ne uspije isprazniti vodu, filter pumpe je začepljen. Filter se mora očistiti kad god je začepljen ili svaka 3 mjeseca. Prvo se mora isprazniti voda da bi se očistio filter pumpe.

Osim toga, prije transporta proizvoda (npr. pri preseljenju u drugu kuću) vodu treba potpuno isprazniti.



NAPOMENA:

Strane tvari koje ostanu u filteru pumpe mogu oštetiti vaš proizvod ili mogu izazvati probleme s bukom.

Ako živite u područjima podložnim mrazu, ne zaboravite zatvoriti slavinu za vodu, odvojiti glavno crijevo i ispuštiti vodu iz proizvoda kada nije u upotrebi.

Nakon svake upotrebe, isključite slavinu na koju je priključeno mrežno crijevo.


Da biste očistili prljav filter i ispuštili vodu:

1. Isključite proizvod da biste prekinuli napajanje.




Temperatura vode u unutrašnjosti proizvoda može rasti i do 90 °C. Kako biste izbjegli rizik od opekotina, očistite filter nakon što se voda u proizvodu ohladi.

2. Otvorite poklopac filtera.



3. Slijedite donje procedure kako biste ispuštili vodu.

Ako proizvod nema crijevo za ispuštanje vode u slučaju nužde, za ispuštanje vode:



- Postavite veliku posudu na kraj crijeva da biste pokupili vodu iz filtera.
- Kada iz filtera pumpe počne da curi voda, olabavite ga okretanjem (u suprotnom smjeru kazaljke na satu). Pokupite vodu

koja ističe u posudu koju ste postavili ispred filtera. Držite krpu spremnom za čišćenje vode koja se može proliti.

- Potpuno okrenite i uklonite filter pumpe kada voda iz uređaja iscuri.
- 1. Očistite sve ostatke unutar filtera kao i vlakna, ako ih ima, oko područja rotora pumpe.

2. Zamijenite filter.

- 3. Ako se poklopac filtera sastoji od dva dijela, zatvorite poklopac filtera pritiskom na jezičak. Ako ima jedan dio, prvo postavite jezičke u donjem dijelu na njihova mjesta, a zatim pritisnite gornji dio da se zatvori.

8 Otklanjanje smetnji



Prvo pročitajte odjeljak "Sigurnosne upute"!

Programi se ne pokreću nakon zatvaranja vrata za punjenje.

- Tipka Start / pauza / otkaži nije pritisnuta. >>> Pritisnite tipku Start / pauza / otkaži.
- Možda će biti teško zatvoriti vrata za punjenje u slučaju prekomjernog punjenja. >>> Smanjite količinu rublja i uvjerite se da su vrata za punjenje ispravno zatvorena.

Program se ne može pokrenuti niti odabrati.

- Proizvod za pranje rublja se prebacio na režim samozaštite zbog problema s napajanjem (linijski napon, pritisak vode, itd). >>> U zavisnosti od modela proizvoda, izaberite drugi program okretanjem dugmeta za izbor programa ili pritiskom i držanjem dugmeta za uključivanje/isključivanje 3 sekunde da biste otkazali program. Prethodni program će biti otkazan. Vidjeti Otkazivanje programa

Voda u proizvodu.

- Nešto vode je ostalo u proizvodu zbog postupaka kontrole kvaliteta u proizvodnji. >>> Ovo nije greška; voda ne šteti proizvodu.

Proizvod ne prima vodu.

- Slavina je isključena. >>> Uključite slavine.
- Crijevo za ulaz vode je povijeno >>> Ispravite crijevo.

- Filter za ulaz vode je začepljen. >>> Očistite filter.
- Vrata za punjenje nisu zatvorena. >>> Zatvorite vrata.

Proizvod ne ispušta vodu.

- Crijevo za vodu je začepljeno ili uvrnuto. >>> Očistite ili ispravite crijevo.
- Filter pumpe je začepljen. >>> Očistite filter pumpe.

Proizvod vibrira ili pravi buku.

- Proizvod stoji neuravnoteženo. >>> Podesite stalke da izbalansirate proizvod.
- Tvrdе stvari su ušle u filter pumpe. >>> Očistite filter pumpe.
- Sigurnosni vijci za transport nisu uklonjeni. >>> Uklonite sigurnosne vijke za transport.
- Količina rublja u proizvodu je možda premala. >>> Dodajte još rublja u proizvod.
- Previše rublja je stavljeno u proizvod. >>> Izvadite nešto rublja iz proizvoda ili razaberite rukom da balansirate ravnomjerno u proizvodu.
- Proizvod je naslonjen na kruti predmet. >>> Uvjerite se da proizvod nije naslonjen ni na šta.

Pojavilo se curenje vode na dnu proizvoda.

- Crijevo za vodu je začepljeno ili uvrnuto. >>> Očistite ili ispravite crijevo.
- Filter pumpe je začepljen. >>> Očistite filter pumpe.

Proizvod se zaustavio ubrzo nakon što je program počeo.

- Proizvod se možda zaustavio privremeno zbog pada napona. >>> Proizvod će nastaviti s radom kada se napon vrati na normalan nivo.

Proizvod direktno prazni vodu koju primi.

- Crijevo za odvod nije na adekvatnoj visini. >>> Priključite crijevo za pražnjenje vode kao što je opisano u priručniku za korisnika.

Ne može se vidjeti voda u proizvodu tokom pranja.

- Voda se nalazi u nevidljivom dijelu proizvoda. >>> To nije greška.

Vrata za punjenje nije moguće otvoriti.

- Brava vrata za punjenje je aktivirana zbog nivoa vode u proizvodu. >>> Ispraznite vodu pokretanjem pumpe ili programa obrtanja.
- Proizvod zagrijava vodu ili je u ciklusu obrtanja. >>> Sačekajte dok se program završi.
- Vrata za punjenje se mogu zaglaviti uslijed pritiska kojem mogu biti izložena. >>> Uхватите za ručku te gurnite i povucite vrata za punjenje da ih oslobodite i otvorite.
- Ako nema napajanja, vrata za punjenje proizvoda se neće otvoriti. >>> Da biste otvorili vrata za punjenje, otvorite poklopac filtera pumpe i povucite prema dolje ručku za slučaj nužde koja je smještena na stražnjoj strani pomenutog poklopca. Vidjeti Brava vrata za punjenje [► 41]

Pranje traje duže nego što je to specificirano u priručniku za korisnika. (*)

- Pritisak vode je slab. >>> Proizvod čeka dok primi adekvatnu količinu vode da bi se spriječio loš kvalitet pranja zbog smanjene količine vode. Zbog toga je vrijeme pranja produženo.

- Napon je nizak. >>> Vrijeme pranja je produženo da bi se izbjegli loši rezultati pranja kada je napon napajanja nizak
- Ulazna temperatura vode je niska. >>> Zahtijevano vrijeme za zagrijavanje vode se produžava tokom hladnih sezona. Također, vrijeme pranja je možda produženo da bi se izbjegli loši rezultati pranja.
- Broj ispiranja i/ili količina vode za ispiranje je povećana. >>> Proizvod povećava količinu vode za ispiranje kada je potrebno dobro ispiranje i dodaje još jedan korak ispiranja ako je potrebno.
- Prekomjerno pjenjenje se pojavljuje i sistem za automatsku apsorpciju pjene se aktivira zbog korištenja prevelike količine deterdženta. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta.

Vrijeme programa se ne odbrojava. (Na modelima s displejom) (*)

- Programator se može zaustaviti prilikom primanja vode. >>> Indikator programatora neće odbrojavati dok proizvod prima adekvatnu količinu vode. Proizvod će sačekati dok ne primi dovoljnu količinu vode kako bi se izbjegli loši rezultati pranja zbog nedostatka vode. Indikator programatora će početi sa odbrojavanjem nakon ovoga.
- Programator se može zaustaviti prilikom faze zagrijavanja. >>> Indikator programatora neće odbrojavati dok proizvod ne dosegne odabranu temperaturu.
- Programator se može zaustaviti prilikom faze obrtanja. >>> Sistem za automatsku detekciju nebalansiranog punjenja je aktiviran zbog nebalansirane raspoređenosti rublja u proizvodu.

Vrijeme programa se ne odbrojava. (*)

- U proizvodu nije balansirano punjenje. >>> Sistem za automatsku detekciju nebalansiranog punjenja je aktiviran zbog nebalansirane raspoređenosti rublja u proizvodu.

Proizvod ne prebacuje na korak obrtanja. (*)

- U proizvodu nije balansirano punjenje. >>> Sistem za automatsku detekciju nebalansiranog punjenja je aktiviran zbog nebalansirane raspoređenosti rublja u proizvodu.
- Proizvod neće obrtati ako voda nije potpuno ispražnjena. >>> Provjerite filter i crijevo za pražnjenje.
- Prekomjerno pjenjenje se pojavljuje i sistem za automatsku apsorpciju pjene se aktivira zbog korištenja prevelike količine deterdženta. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta.

Performanse pranja su loše: Rublje postaje sivo. ()**

- Nedovoljna količina deterdženta je korištena tokom dugog perioda vremena. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta koja je prikladna za tvrdoću vode i rublje.
- Pranje je obavljeno na niskoj temperaturi dugo vremena. >>> Odaberite pravilnu temperaturu za rublje koje treba prati.
- Nedovoljna količina deterdženta je korištena s tvrdom vodom. >>> Korištenje nedovoljne količine deterdženta s tvrdom vodom uzrokuje da prljavština prijanja na tkaninu, a to pretvara tkaninu u sivu tokom vremena. Teško je eliminisati sivilo jednom kada se dogodi. Koristite preporučenu količinu deterdženta koja je prikladna za tvrdoću vode i rublje.
- Korištena je prekomjerna količina deterdženta. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta koja je prikladna za tvrdoću vode i rublje.

Performanse pranja su loše: Mrlje traju ili rublje ne postaje bijelo. ()**

- Korištena je nedovoljna količina deterdženta. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta koja je prikladna za tvrdoću vode i rublje.

- Stavljena je prevelika količina veša. >>> Nemojte previše puniti sušilicu za veš. Puniti mašinu količinama koje su preporučene u „Tabeli programa i potrošnje“.
- Pogrešan program i temperatura su odabrani. >>> Odaberite pravilan program i temperaturu za rublje koje treba prati.
- Korištena je pogrešna vrsta deterdženta. >>> Koristite originalan deterdžent koji je prikladan za proizvod.
- Deterdžent je stavljen u pogrešan odjeljak. >>> Stavite deterdžent u ispravan odjeljak. Nemojte miješati sredstvo za izbjeljivanje i deterdžent jedno s drugim.

Performanse pranja su loše: Masne mrlje su se pojavile na rublju. ()**

- Nije se obavljalo redovno čišćenje bubnja. >>> Čistite bubanj redovno. Informacije o ovoj proceduri pogledajte u --- MISSING LINK ---

Performanse pranja su loše: Odjeća ima neugodan miris. ()**

- Mirisi i slojevi bakterija se formiraju na bubnju kao rezultat kontinuiranog pranja na nižim temperaturama i/ili u kratkim programima. >>> Ostavite ladicu za deterdžent kao i vrata za punjenje proizvoda otvorene nakon svakog pranja. Tako se vlažna okolina koja je pogodna za bakterije neće moći pojaviti u mašini.

Boja na odjeći blijedi. ()**

- Stavljena je prevelika količina veša. >>> Nemojte previše puniti sušilicu za veš.
- Deterdžent koji se koristi je vlažan. >>> Držite deterdžent zatvoren u okruženju u kojem nema vlage i nemojte ga izlagati prevelikim temperaturama.
- Odabrana je viša temperatura. >>> Odaberite pravilan program i temperaturu u skladu s vrstom i stepenom zaprljanja rublja.

Mašina za rublje ne ispire dobro.

- Količina, marka i uslovi skladištenja deterdženta koji se koristi nisu prikladni. >>> Koristite deterdžent koji je prikladan za mašinu za pranje rublja i za vaše

rublje. Držite deterdžent zatvoren u okruženju u kojem nema vlage i nemojte ga izlagati prevelikim temperaturama.

- Deterdžent je stavljen u pogrešan odjeljak. >>> Ako je deterdžent stavljen u odjeljak za pretpranje iako ciklus pretpranja nije odabran, proizvod može uzeti ovaj deterdžent tokom koraka ispiranja ili omekšavanja. Stavite deterdžent u ispravan odjeljak.
- Filter pumpe je začepljen. >>> Provjerite filter.
- Crijevo za odvod je povijeno. >>> Provjerite crijevo za odvod.

Rublje je postalo kruto nakon pranja. ()**

- Korištena je nedovoljna količina deterdženta. >>> Korištenje nedovoljne količine deterdženta za tvrdoću vode može uzrokovati da rublje postane kruto tokom vremena. Koristite prikladnu količinu deterdženta u skladu s tvrdoćom vode.
- Deterdžent je stavljen u pogrešan odjeljak. >>> Ako je deterdžent stavljen u odjeljak za pretpranje iako ciklus pretpranja nije odabran, proizvod može uzeti ovaj deterdžent tokom koraka ispiranja ili omekšavanja. Stavite deterdžent u ispravan odjeljak.
- Deterdžent je pomiješan s omekšivačem. >>> Nemojte miješati omekšivač s deterdžentom. Operite i očistite ladicu vrućom vodom.

Rublje ne miriše kao omekšivač. ()**

- Deterdžent je stavljen u pogrešan odjeljak. >>> Ako je deterdžent stavljen u odjeljak za pretpranje iako ciklus pretpranja nije odabran, proizvod može uzeti ovaj deterdžent tokom koraka ispiranja ili omekšavanja. Operite i očistite ladicu vrućom vodom. Stavite deterdžent u ispravan odjeljak.
- Deterdžent je pomiješan s omekšivačem. >>> Nemojte miješati omekšivač s deterdžentom. Operite i očistite ladicu vrućom vodom.

Ostaci deterdženta u ladici za deterdžent. ()**

- Deterdžent je stavljen u mokru ladicu. >>> Posušite ladicu za deterdžent prije stavljanja deterdženta.
- Deterdžent je postao vlažan. >>> Držite deterdžent zatvoren u okruženju u kojem nema vlage i nemojte ga izlagati prevelikim temperaturama.
- Pritisak vode je slab. >>> Provjerite pritisak vode.
- Deterdžent u odjeljku glavnog pranja je postao mokar tokom uzimanja vode za pretpranje. Rupice u odjeljku za deterdžent su začepljene. >>> Provjerite rupice i očistite ih ako su začepljene.
- Javio se problem s ventilima ladice za deterdžent. >>> Pozovite ovlaštenog servisnog zastupnika.
- Deterdžent je pomiješan s omekšivačem. >>> Nemojte miješati omekšivač s deterdžentom. Operite i očistite ladicu vrućom vodom.

Ostaci deterdženta na odjeći.

- Mašina je možda bila preopterećena. >>> Nemojte preopterećivati mašinu.
- Pogrešan program i temperatura su odabrani. >>> Odaberite pravilan program i temperaturu za rublje koje treba prati.
- Možda je korištena pogrešna vrsta deterdženta. >>> Odaberite adekvatan deterdžent za rublje koje treba prati.

Previše pjene se formira u proizvodu. ()**

- Neprikladni deterdženti su korišteni za mašinu za pranje rublja. >>> Koristite deterdžente koji su prikladni za mašinu za pranje rublja.
- Korištena je prekomjerna količina deterdženta. >>> Koristite samo dovoljnu količinu deterdženta.
- Deterdžent je skladišten u nepodesnim uslovima. >>> Skladištite deterdžent u zatvorenom i suhom mjestu. Nemojte skladištiti u previše toplim mjestima.

- Neko mrežasto rublje poput tila može pjeniti previše zbog svoje strukture. >>> Koristite manje količine deterdženta za ovu vrstu stvari.
- Deterdžent je stavljen u pogrešan odjeljak. >>> Obavezno stavite deterdžent u odgovarajući odjeljak.
- Proizvod uzima rano omekšivač. >>> Možda je problem u ventilima ili u ladici za deterdžent. Pozovite ovlaštenog servisnog zastupnika.

Pjena se prelijeva van iz ladice za deterdžent.

- Korišteno je previše deterdženta. >>> Pomiješajte 1 kašiku omekšivača sa ½ l vode i uspite u glavni odjeljak ladice za deterdžent. >>> Stavite deterdžent u proizvod prikladno programima i maksimalnom punjenju naznačenim u "Tabeli programa". Kada koristite dodatne hemikalije (odstranjivači mrlja, izbjeljivači itd), smanjite količinu deterdženta.

Rublje ostaje mokro po završetku programa. (*)

- Prekomjerno pjenjenje se pojavljuje i sistem za automatsku apsorpciju pjene se aktivira zbog korištenja prevelike količine deterdženta. >>> Koristite preporučenu količinu deterdženta.

Sušenje traje predugo.

- Mašina je možda bila preopterećena. >>> Nemojte preopterećivati mašinu.
- Centrifugiranje možda nije dovoljno za veš. >>> Odaberite veću brzinu centrifuge u koraku pranja mašine za pranje/sušenje veša.
- Slavina je isključena. >>> Uključite slavine.

Veš je mokr nakon koraka sušenja.

- Odabrani program možda nije prikladan za vrstu rublja. >>> Provjerite naljepnice za njegu na odjeći i odaberite program u skladu s tim, ili dodatno odaberite vremenske programe.
- Mašina je možda bila preopterećena. >>> Nemojte preopterećivati mašinu.

- Centrifugiranje možda nije dovoljno za veš. >>> Odaberite veću brzinu centrifuge u koraku pranja mašine za pranje/sušenje veša.

Mašina se ne uključuje ili program ne može da se pokrene.

- Možda kabel za napajanje nije utaknut. >>> Provjerite da li je kabl za napajanje priključen.
- Program možda nije podešen ili dugme Start/Pauza/Otkazi nije pritisnuto. >>> Provjerite da li je program podešen i da mašina nije u režimu pripravnosti.
- Blokada za djecu je možda aktivirana. >>> Onesposobite bravu za zaštitu od djece.

Rublje se skuplja, blijedi, tamni ili je oštećeno.

- Odabrani program možda nije prikladan za vrstu rublja. >>> Provjerite naljepnice za njegu na odjeći i odaberite program u skladu s tim, ili dodatno odaberite vremenske programe. Ne treba sušiti veš koji nije predviđen za sušenje.

Mašina ne suši veš.

- Može se desiti da se veš ne osuši ili korak sušenja možda nije omogućen. >>> Provjerite je li funkcija sušenja odabrana nakon odabranog programa pranja.

Vrata za punjenje nije moguće otvoriti.

- Vrata vaše mašine se možda neće otvoriti iz sigurnosnih razloga. >>> Ako je indikator zaključanih vrata i dalje aktivan na ekranu nakon koraka sušenja, vrata mašine će biti zaključana radi vaše sigurnosti dok se ne ohladi.
- Ako nema napajanja, vrata za punjenje proizvoda se neće otvoriti. >>> Da biste otvorili vrata za punjenje, otvorite poklopac filtera pumpe i povucite prema dolje ručku za slučaj nužde koja je smještena na stražnjoj strani pomenutog poklopca. Vidjeti Brava vrata za punjenje [► 41]

(*) Proizvod ne prebacuje na fazu obrtanja kada rublje nije jednako raspoređeno u bubnju da bi se spriječilo bilo kakvo

oštećenje proizvoda i njegovog okruženja. Rublje bi trebalo biti ponovo raspoređeno i okrenuto.

(**) Nije se obavljalo redovno čišćenje bubnja. Čistite bubanj redovno. Vidjeti --- MISSING LINK ---



Ako ne možete eliminisati problem iako se pridržavate uputstava iz ovog odjeljka, obratite se svom trgovcu ili zastupniku ovlaštenog servisa. Nikada ne pokušavajte sami popraviti proizvod koji ne funkcioniše.



Provjerite u odjeljku HomeWhiz relevantne informacije o rješavanju problema.

Vidi također

- 2 Čišćenje vrata za punjenje i bubnja [47]

9 ODRICANJE ODGOVORNOSTI / UPOZORENJE

Krajnji korisnik može neke (jednostavne) kvarove na adekvatan način riješiti bez ikakvog sigurnosnog problema ili nesigurne upotrebe, pod uslovom da se to izvrši u granicama i u skladu sa sljedećim uputstvima (pogledajte odjeljak „Lično izvršena popravka“).

Prema tome, ukoliko drugačije nije dozvoljeno u odjeljku „Lično izvršena popravka“ u nastavku, popravke će biti upućene registrovanim profesionalnim serviserima kako bi se izbjegli sigurnosni problemi. Registrovani profesionalni serviser je profesionalni serviser kome je proizvođač odobrio pristup uputstvima i listi rezervnih dijelova ovog proizvoda prema metodama opisanim u zakonodavnim aktima prema Direktivi 2009/125/EZ.

Međutim, samo servisni agent (tj. ovlašćeni profesionalni serviseri) do kog možete doći putem telefonskog broja navedenog u korisničkom priručniku / garantnom listu ili preko vašeg ovlašćenog trgovca može pružiti uslugu koja zadovoljava uslove garancije. Stoga, imajte na umu da popravke profesionalnih serviseri (koje Beko nije ovlastio) poništavaju garanciju.

Lično izvršena popravka

Krajnji korisnik može da izvrši popravku lično u pogledu sljedećih rezervnih dijelova: vrata, šarke i zaptivke vrata, druge zaptivke, sklop zaključavanja vrata i plastične periferne jedinice kao što su dozatori deterdženta (ažurirana lista dostupna je na support.beko.com od 1. marta 2021.). Pored toga, da bi se omogućila sigurnost proizvoda i spriječio rizik od ozbiljnih povreda, navedena lično izvršena popravka treba da se obavi prema uputstvima u korisničkom priručniku za lično izvršenu popravku ili koja su dostupna na support.beko.com. Radi vaše sigurnosti, isključite proizvod prije pokušaja samopopravke.

Popravke i pokušaji popravke od strane krajnjih korisnika za dijelove koji nisu na navedenoj listi i/ili se ne pridržavaju uputstava u korisničkim priručnicima za lično izvršenu popravku ili koja su dostupna na support.beko.com, mogli bi pokrenuti sigurnosna pitanja koja se ne mogu pripisati odgovornosti kompanije support.beko.com, a koja će poništiti garanciju na proizvod.

Zbog toga se preporučuje da se krajnji korisnici uzdrže od pokušaja popravke koja nije u skladu s navedenom listom rezervnih dijelova, kontaktirajući u takvim slučajevima ovlaštene profesionalne servisere ili registrovane profesionalne servisere. Naprotiv, takvi pokušaji krajnjih

korisnika mogu uzrokovati sigurnosne probleme i oštetiti proizvod i nakon toga uzrokovati požar, poplavu, strujni udar i ozbiljne tjelesne ozljede.

Na primjer (ovim nisu pokrivenne sve situacije), za popravke sljedećeg moraju se kontaktirati ovlašteni profesionalni serviseri ili registrovani profesionalni serviseri: motor, sklop pumpe, glavna ploča, motorna ploča, ekran, grijači, itd.

Proizvođač/trgovac ne može biti odgovoran ni u kom slučaju kada krajnji korisnici ne postupe u skladu s navedenim. Dostupnost rezervnih dijelova mašine za pranje ili mašine za pranje i sušenje veša koju ste kupili je 10 godina. Tokom ovog perioda biće dostupni originalni rezervni dijelovi za pravilno rukovanje mašinom za pranje ili mašinom za pranje i sušenje veša.

